



KPMG d.o.o. Podgorica
Svetlane Kane Radević 3
81000 Podgorica
Crna Gora

Tel./Fax: +382 (0)20 20 14 80
www.kpmg.com/me

AKCIONARIMA

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO A.D. PODGORICA

Izveštaj nezavisnog revizora

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih iskaza akcionarskog društva za osiguranje Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica (u daljem tekstu: „Društvo“), koji se sastoje od bilansa stanja na dan 31. decembra 2016. godine, bilansa uspjeha, iskaza o promjenama na kapitalu i iskaza o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomena, koje sadrže pregled osnovnih računovodstvenih politika i ostala objelodanjivanja.

Odgovornost rukovodstva za finansijske iskaze

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i istinito i objektivno prikazivanje priloženih finansijskih iskaza u skladu sa propisima koji regulišu finansijsko izvještavanje društava za osiguranje u Crnoj Gori, i za uspostavljanje takvih internih kontrola za koje se smatra da su relevantne za pripremu finansijskih iskaza, koji ne sadrže materijalno značajne greške, nastale bilo zbog pronevjere ili zbog grešaka u radu.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim iskazima. Reviziju smo izvršili u skladu sa zakonskom regulativom koja reguliše reviziju finansijskih izvještaja u Crnoj Gori. Ova zakonska regulativa zahtijeva da se pridržavamo relevantnih etičkih zahtjeva i da reviziju planiramo i obavimo na način koji nam omogućuje da steknemo razumni nivo uvjeravanja da finansijski iskazi ne sadrže materijalno značajne greške.

Revizija obuhvata obavljanje procedura u cilju prikupljanja revizorskih dokaza o iznosima i objelodanjivanjima u finansijskim iskazima. Izbor procedura zavisi od naše procjene, uključujući i procjenu rizika od materijalno značajnih grešaka u finansijskim iskazima nastalih bilo zbog pronevjere ili grešaka u radu. U procjeni rizika uzimamo u obzir interne kontrole, koje su relevantne za sastavljanje i istinito i objektivno prikazivanje priloženih finansijskih iskaza, sa ciljem kreiranja odgovarajućih revizorskih procedura, ali ne i za svrhe izražavanja mišljenja o efektivnosti primijenjenih internih kontrola. Takođe, revizija obuhvata i ocjenu adekvatnosti primijenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti značajnih procjenjivanja, koje je rukovodstvo izvršilo, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih iskaza.

Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i pružaju osnov za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno finansijsko stanje Društva na dan 31. decembra 2016. godine, poslovni rezultat i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa propisima koji regulišu finansijsko izvještavanje društava za osiguranje u Crnoj Gori.

Ostala pitanja

Finansijski iskazi Društva na dan i za godinu završenu 31. decembra 2015. godine bili su predmet revizije drugog revizora, koji je dana 19. aprila 2016. godine izrazio pozitivno mišljenje na ove finansijske iskaze.

Podgorica, 18. april 2017. godine



KPMG d.o.o. Podgorica


Branko Vojnović
Ovlašćeni revizor

BILANS STANJA
 od 01.01.2016. do 31.12.2016.

AKTIVA

grupa računa	POZICIJA	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. Nematerijalna imovina (A.1+A.2+A.3+A.4)	5	28,626	52,848
000	A.1.Gudvil		-	-
002,003,004	A.2.Druga dugoročna nematerijalna imovina		99,231	92,776
005,006	A.3.Potraživanja po osnovu datih avansa za dugoročna nematerijalna ulaganja i aktivna vremenska razgraničenja		-	-
008,009	A.4. Umanjenje i ispravka vrijednosti nematerijalnih ulaganja (+/-)		(70,605)	(39,928)
	B. Nekretnine, postrojenja i oprema za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)	6	993,701	998,895
010	B.1.Zemljište i objekti za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja		831,434	826,768
011, 012	B.2. Oprema i sitan inventar za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja		627,942	603,366
013	B.3.Potraživanja po osnovu datih avansa za nekretnine, postrojenja i opremu za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja		-	-
014,015, 016	B.4.Nekretnine, postrojenja i oprema za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja u izgradnji		-	-
019	B.5.Ispravka vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja (+/-)		(465,675)	(431,239)
	C. Dugoročna finansijska ulaganja (C1+C2)	7	12,915,682	9,863,986
	C1. Dugoročna finansijska ulaganja kapitala i tehničkih rezervi		12,915,682	9,863,986
020,030,040,050,060,070	C1.1.Hartije od vrijednosti		-	-
021,031,041,051,061,071	C1.2.Obveznice,odnosno druge dužničke hartije od vrijednosti		12,074,436	9,019,617
022,032,042,052,062,072	C1.3.Akcije		-	-
023,033,043,053,063,073	C1.4.Ulaganja u investicione fondove		-	-
024,034,044,054,064,074	C1.5.Dugoročni depoziti i druga dugoročna finansijska ulaganja		-	-
025,035,045,055,065,075	C1.6.Investicione nekretnine i druge nekretnine, postrojenja i oprema, koji nisu namijenjeni za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja		718,566	723,232
026	C1.7 Udjeli i učešća u društvima		50,000	50,000
027	C1.8 Dugoročna poslovna potraživanja i druga dugoročna potraživanja		72,680	71,137
028,036,046,056,066,076	C1.9 Izvedeni finansijski instrumenti		-	-
029,037,047,057,067,077	C1.10 Druga dugoročna finansijska ulaganja		-	-
038,048,058,068,078	C1.11 Stalna imovina koja se drži za prodaju		-	-
	C2. Dugoročna finansijska ulaganja u grupu društava, pridružena i zajednički kontrolisana društva		-	-
080,081,083,084,085	C2.1.Akcije, dužničke hartije od vrijednosti i izvedeni finansijski instrumenti u grupu društava, pridružena i zajednički kontrolisana		-	-
082	C2.2.Depoziti kod grupe banaka,kod pridruženih banaka i kod zajednički kontrolisanih banaka		-	-
086,087	C2.3.Druga finansijska ulaganja u grupu društava, pridružena i zajednički kontrolisana društva		-	-
	D.Kratkoročna finansijska ulaganja (D.1+D.2+D.3)	8	2,957,755	4,067,659
180,182,184	D.1 Hartije od vrijednosti		463,692	1,112,600
181,183,185	D.2 Kratkoročni depoziti kod banaka		2,494,063	2,955,059
186	D.3 Izvedeni finansijski instrumenti i druga kratkoročna finansijska ulaganja		-	-
	E. Kratkoročna sredstva (E.1+E.2+E.3)		2,414,779	2,784,412
10,11	E.1 Gotovinska sredstva	9	451,991	385,973
	E.2 Kratkoročna potraživanja	10	1,951,307	2,379,993
12	E.2.1 Kratkoročna potraživanja iz neposrednih poslova osiguranja		639,487	1,507,245
13	E.2.2 Kratkoročna potraživanja za premije reosiguranja i saosiguranja		-	101,748
14	E.2.3 Kratkoročna potraživanja za udjele u naknadama šteta		15,065	59,619
15	E.2.4 Druga kratkoročna potraživanja iz poslova osiguranja		79,064	77,681
16	E.2.5 Kratkoročna potraživanja iz finansiranja		429,675	322,277
17	E.2.6 Druga kratkoročna potraživanja		788,016	311,423
310,311,319,320,321,329	E.3 Zalihe materijala i sitnog inventara	11	11,481	18,446
9702, 9712, 9722, 9732, 9742, 9808, 9812, 9822, 9832, 9842, 9852, 9862, 9872, 9882, 9892	F. Udio reosiguravača u tehničkim rezervama	12	1,057,136	1,291,593
	G. Aktivna vremenska razgraničenja	13	1,681,249	1,401,933
192	G.1 Odloženi troškovi sticanja osiguranja		1,600,269	1,388,425
190, 193, 194, 195, 196, 198	G.2 Ostala aktivna vremenska razgraničenja		80,980	13,508
090	H. Odložena poreska sredstva	14	-	18,581
	UKUPNO AKTIVA		22,048,928	20,479,907

PASIVA				
grupa računa	POZICIJA	Napomena	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. Osnovni kapital (A.1+A.2)	15	4,399,000	4,399,000
900	A.1 Akcijski kapital-obične akcije		4,399,000	4,399,000
901	A.2 Akcijski kapital- povlašćene akcije		-	-
	B. Rezerve (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)	15	5,209,320	4,368,739
910	B.1 Kapitalne rezerve		-	-
911	B.2 Rezerve iz dobiti		4,007,875	3,677,484
	B.2.1 Zakonske rezerve		-	-
	B.2.2 Rezerve za sopstvene akcije		-	-
	B.2.3 Statutarne rezerve		-	-
	B.2.4 Ostale rezerve iz dobitka		4,007,875	3,677,484
919	B.3 Sopstvene akcije		-	-
940-949	B.4 Revalorizacione rezerve		106,142	(139,136)
	B.5 Prenesena i neraspoređena dobit/gubitak (+/-)		1,095,303	830,391
920-925	B.5.1 Prenesena dobit/gubitak iz prethodnih godina (+/-)		-	-
921-926	B.5.2 Neraspoređena dobit/ gubitak tekuće poslovne godine (+/-)		1,095,303	830,391
	C.Rezervisanja (C.1+C.2+C.3)		10,224,831	9,797,961
	C.1 Bruto tehničke rezerve		10,221,760	9,795,289
980	C.1.1 Bruto prenosne premije	16	4,668,173	4,126,626
982	C.1.2 Bruto rezervisanja za nastale prijavljene štete	17	1,594,226	2,124,187
983	C.1.3 Bruto rezervisanja za nastale i neprijavljene štete	17	3,211,731	3,008,831
984	C.1.4 Bruto rezervisanja za troškove likvidacije šteta		-	-
985	C.1.5 Bruto rezervisanja za izravnjanje rizika	18	747,630	535,645
981, 986, 987, 988, 989	C.1.6 Bruto ostala druga osiguravajuća tehnička rezervisanja		-	-
	C.2. Matematička rezerva i druga tehnička rezervisanja životnih osiguranja			
970	C.2.1 Bruto matematička rezervisanja za životna osiguranja		-	-
971	C.2.2 Bruto matematička rezervisanja za životna osiguranja kod kojih ugovarač osiguranja preuzima rizik ulaganja		-	-
972-973	C.2.3 Bruto matematička rezervisanja za druge vrste osiguranja za koje je potrebno formirati matematička rezervisanja		-	-
974	C.2.4 Bruto rezervisanja za učešće u dobiti		-	-
	C.3 Ostala rezervisanja	19	3,071	2,672
960	C.3.1 Rezervisanja za penzije, jubilarne nagrade i otpremnine		3,071	2,672
961, 962, 963, 967	C.3.2 Ostala rezervisanja, osim tehničkih rezervisanja		-	-
	D. Kratkoročne obaveze (D.1+D.2+D.3+D.4+D.5+D.6+D.7)	20	2,215,418	1,914,207
22	D.1 Kratkoročne obaveze iz neposrednih poslova osiguranja		4,390	1,307
23	D.2 Kratkoročne obaveze za premije iz saosiguranja i reosiguranja		785,433	658,061
24	D.3 Kratkoročne obaveze za udjele u iznosima šteta		3,039	12,307
25	D.4 Druge kratkoročne obaveze iz poslova osiguranja		152,536	138,792
26	D.5 Kratkoročne obaveze iz finasiranja		-	-
21	D.6 Kratkoročne obaveze prema zaposlenima		200,843	171,869
27, 28, 29	D.7 Druge kratkoročne obaveze i izvedeni finansijski instrumenti		1,069,177	931,871
	E. Dugoročne obaveze iz finansiranja i poslovanja (E.1+E.2+E.3+E.4)	21	359	-
950, 951	E.1 Obaveze prema bankama		-	-
954	E.2 Obaveze po izdatim hartijama od vrijednosti		-	-
952, 953, 955, 956	E.3 Druge finansijske obaveze		-	-
957	E.4 Obaveze za odloženi porez		359	-
969	F. Pasivna vremenska razgraničenja		-	-
	UKUPNO PASIVA		22,048,928	20,479,907

U Podgorici,

Datum: 27.03.2017.

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa:

Ražnatović

Izvršni direktor društva:



	5. Materijalni troškovi		8,841	8,507
	5.1 Troškovi materijala za popravku i održavanje, otpis sitnog inventara i usklađivanje		1,196	253
	5.2 Troškovi kancelarijskog materijala		2,474	3,202
	5.3 Troškovi energije		3,378	4,066
	5.4 Drugi troškovi materijala		1,793	986
	6. Ostali troškovi usluga		87,179	72,195
	6.1 Troškovi konsultantskih usluga (troškovi po ugovorima o djelu, ugovorima o autorskom radu, intelektualnih usluga - zajedno sa dažbinama, koje idu na teret preduzeća)		21,406	20,939
	6.2 Zakupnine		1,165	-
	6.3 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga		22,723	17,395
	6.4 Premije osiguranja		6,489	5,236
	6.5 Troškovi reklame, propagande i reprezentacije		5,399	3,952
	6.6 Troškovi drugih usluga		29,997	24,673
	7. Drugi troškovi		45,009	82,102
706	8. Umanjenje za prihode od provizije reosiguranja		270,466	243,936
	V DOBITAK/GUBITAK - NETO POSLOVNI REZULTAT (III-IV)		618,106	648,710
	VI FINANSIJSKI REZULTAT OD ULAGANJA (3+6)		622,420	261,680
	1. Prihodi od ulaganja sredstava tehničkih rezervi i matematičke rezerve	28	424,971	400,400
770	1.1 Prihodi od kamata		314,474	266,340
771	1.2 Povećanje fer vrijednosti prilikom upotrebe posebnih pravila za obračunavanje rizika		-	-
772	1.3 Dobici od finansijskih sredstva i finansijskih obaveza		-	-
773	1.4 Prihodi od dividendi i drugih udjela u dobitku		-	-
774	1.5 Pozitivne kursne razlike		50,294	73,857
773,776,777,778,779,780,781,782	1.6 Drugi prihodi		60,203	60,203
	2. Rashodi od ulaganja sredstava tehničkih rezervi i matematičke rezerve	28	32,454	73,851
730	2.1 Rashodi od kamata		-	-
732	2.2 Gubici kod finansijskih sredstva i finansijskih obaveza		329	-
734	2.3 Rashodi od umanjenja vrijednosti		-	-
735	2.4 Negativne kursne razlike		32,125	73,851
731,736,737,738,739	2.5 Drugi finansijski rashodi		-	-
740,741,742,743,744,745,746,	2.6 Rashodi nastali investiranjem tehničkih rezervi u investicione nekretnine		-	-
	3. Neto finansijski rezultat od ulaganja sredstava tehničkih rezervi i matematičke rezerve (1-2)		392,517	326,549
	4. Prihodi od ulaganja koja se ne finansiraju iz sredstava tehničkih rezervi	29	314,337	226,759
770	4.1 Prihodi od kamata		204,670	120,295
772	4.2 Dobici od finansijskih sredstva i finansijskih obaveza		-	-
771,774	4.3 Drugi prihodi od ulaganja		-	-
773	4.4 Prihodi od dividendi i drugih udjela u dobitku		-	-
775,776,777,779	4.5 Drugi finansijski prihodi		6,052	5,411
780,781,782	4.6 Prihodi od ulaganja u investicione nekretnine		-	-
783,784,785,786,787,788,789	4.7 Drugi prihodi		103,615	101,053
	5. Rashodi od ulaganja koja se ne finansiraju iz sredstava tehničkih rezervi	29	84,434	291,628
730	5.1 Rashodi od kamata		9,510	2,370
732	5.2 Gubici kod finansijskih sredstava i finansijskih obaveza		-	-
734	5.3 Rashodi od umanjenja vrijednosti		-	-
731,733,736,737,738,739	5.4 Drugi finansijski rashodi		144	113
740,741,742,743,744	5.5 Rashodi od amortizacije, vrednovanje po fer vrijednosti investicionih nekretnina		-	84,792
745,746,747	5.6 Rashodi za druge nekretnine		-	108,717
748,749	5.7 Novčane kazne i odštete		74,780	95,636
	6. Neto finansijski rezultat od ulaganja koja se ne finansiraju iz sredstava tehničkih rezervi (4-5)		229,903	(64,869)
	VII DOBITAK/GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (V+VI)		1,240,526	910,390
	VIII POREZ NA DOBIT	30	145,223	79,999
820	1.1 Porez na dobit		140,044	84,819
823	1.2 Prihodi (rashodi) na ime odloženog poreza		5,179	(4,820)
	IX NETO DOBIT/GUBITAK ZA POSLOVNU GODINU (+/-)		1,095,303	830,391
	X RASPODJELA NETO DOBITI			
830,831,832,833,834,839	1. Raspodjela neto dobiti			
	XI ZARADA PO AKCIJI	31	248.99	188.77

U Podgorici,

Datum: 27.03.2017.

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa:

Izvršni direktor društva:

Razmetovic



[Signature]

Naziv društva za osiguranje: Generali Osiguranje Montenegro AD
 Sjedište: Podgorica
 Vrsta osiguranja: nezivotno

Šifra djelatnosti: 6512
 PIB: 02702967

BILANS NOVČANIH TOKOVA				
od 01.01.2016. do 31.12.2016.				
	POZICIJA	Napo mena	I z n o s	
			Tekuća godina	Prethodna godina
	1	2	3	4
A	Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti			
1	Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti		13,636,988	11,850,438
	Prilivi od premija (iz osiguranja, saosiguranja i reosiguranja)		12,068,155	10,877,832
	Prilivi od učešća u naknadi štete (saosiguranje i reosiguranje)		912,324	309,869
	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda		653,516	657,078
	Prilivi po osnovu vanrednih prihoda		2,993	5,659
2	Odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti		(11,785,276)	(10,984,259)
	Odlivi po osnovu naknada šteta (iz osiguranja, saosiguranja i reosiguranja)		(4,004,942)	(3,346,931)
	Odlivi po osnovu premija (saosiguranja, reosiguranja, kao i provizija po osnovu reosiguranja i saosiguranja)		(1,552,032)	(1,610,533)
	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda		(1,644,495)	(1,571,612)
	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina		(960,246)	(898,719)
	Odlivi po osnovu zakupnina		(782,589)	(723,310)
	Odlivi po osnovu provizija (zastupnicima i posrednicima)		(98,964)	(234,671)
	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja		(2,742,008)	(2,598,483)
	Odlivi po osnovu vanrednih rashoda		-	-
3	Neto promjena gotovine iz poslovnih djelatnosti		1,851,712	866,179
B	Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja			
1	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja		8,033,337	10,827,222
	Prilivi od prodaje hartija od vrijednosti		495,390	-
	Prilivi od ulaganja u hartije od vrijednosti		1,089,178	710,929
	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava		-	-
	Prilivi od zakupnina		71,641	71,641
	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja		6,377,128	10,044,652
2	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja		(9,319,031)	(11,549,492)
	Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti koje su izdate od strane Crne Gore		(3,331,883)	(5,516,488)
	Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti koje su izdate od strane Centralnih banaka i Vlada stranih zemalja		-	-
	Odlivi po osnovu ulaganja u obveznice, odnosno druge dužničke hartije od vrijednosti kojima se trguje na organizovanom tržištu hartija od vrijednosti		-	-
	Odlivi po osnovu ulaganja u obveznice, odnosno druge dužničke hartije od vrijednosti kojima se ne trguje na organizovanom tržištu hartija od vrijednosti		-	-
	Odlivi po osnovu ulaganja u akcije kojima se trguje na organizovanom tržištu hartija od vrijednosti		-	-
	Odlivi po osnovu deponovanja i ulaganja kod banaka sa sjedištem u Crnoj Gori		(5,889,590)	(6,033,004)
	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i ostalih sredstava		(97,558)	-
	Ostali odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja		-	-
3	Neto promjena gotovine iz aktivnosti investiranja		(1,285,694)	(722,270)
C	Novčani tokovi iz aktivnosti finansiranja			
1	Prilivi iz aktivnosti finansiranja		-	-
	Priliv po osnovu izvršenih uplata kapitala		-	-
	Priliv po osnovu dugoročnih kredita		-	-
	Priliv po osnovu kratkoročnih kredita		-	-
	Ostali prilivi po osnovu aktivnosti finansiranja		-	-
2	Odliv iz aktivnosti finansiranja		(500,000)	-
	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija		-	-
	Odlivi po osnovu dugoročnih kredita		-	-
	Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita		-	-
	Ostali odlivi po osnovu aktivnosti finansiranja		(500,000)	-
3	Neto promjena gotovine iz aktivnosti finansiranja		(500,000)	-
D	Neto promjena gotovine		66,018	143,909
			-	-
	GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA		451,991	385,973
	GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA		385,973	242,064

U Podgorici,

Datum: 27.03.2017.

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa: izvršni direktor društva

J. Ražnatović


Naziv društva za osiguranje: Generali Osiguranje Montenegro AD
 Sjedište: Podgorica
 Vrsta osiguranja: neživotno

Šifra djelatnosti: 6512
 PIB: 02702967

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
 od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Pozicija	Uplaćeni kapital-redovne akcije	Uplaćeni kapital-povlašćene akcije	Revalorizacijska rezerva - zemljište i građevinski objekti	Revalorizacijska rezerva-finansijska ulaganja	Ostale revalorizacijske rezerve	Zakonske rezerve	Statutarne rezerve	Ostale rezerve (sopstvene akcije)	Neraspoređene na dobit ili preneseni gubitak	Ukupno (kapital i rezerve)
Stanje na dan 1. januar prethodne godine	4,399,000							2,398,724	1,278,760	8,076,484
Ispravka greški prethodnog perioda										
Promjena računovodstvenih politika										
Stanje na dan 1. januar prethodne godine (prepravljeno)										
Promjena fer vrijednosti finansijske imovine raspoložive za prodaju				(139,136)						(139,136)
Realizovani dobiti/gubici od finansijske imovine raspoložive za prodaju										
Ostali dobiti/gubici priznati direktno i kapitalu i rezervama										
Dobitak/gubitak prethodnog perioda									830,391	830,391
Povećanje/smanjenje osnovnog kapitala										
Dividende										
Prenos dobiti u rezerve								1,278,760	(1,278,760)	
Stanje na dan 31. decembar prethodne godine	4,399,000			(139,136)				3,677,484	830,391	8,767,739
Stanje na dan 1. januar tekuće godine	4,399,000			(139,136)				3,677,484	830,391	8,767,739
Ispravka greški prethodnog razdoblja										
Promjena računovodstvenih politika										
Stanje na dan 1. januar prethodne godine (prepravljeno)										
Promjena fer vrijednosti finansijske imovine raspoložive za prodaju				245,278						245,278
Realizovani dobiti/gubici od finansijske imovine raspoložive za prodaju										
Ostali gubici/dobici priznati direktno i kapitalu i rezervama										
Dobitak/gubitak tekućeg perioda									1,095,303	1,095,303
Povećanje/smanjenje osnovnog kapitala										
Dividende									(500,000)	(500,000)
Prenos dobiti u rezerve								330,391	(330,391)	
Stanje na dan 31. decembar tekuće godine	4,399,000			106,142				4,007,875	1,095,303	9,608,320

U Podgorici,

Datum: 27.03.2017.

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa:

J. Ražnatović



Izvršni direktor društva:

[Handwritten signature]

GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO AD PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

- ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2016.GODINE-

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica

Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

1. OSNOVNE INFORMACIJE

Akcionarsko društvo za osiguranje Generali Osiguranje Montenegro Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) upisano je u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici pod Registarskim brojem 4 - 0008623/001 od 27.02.2008. godine. Društvo je osnovano na osnovu Rješenja o izdavanju Dozvole za obavljanje poslova osiguranja, koje je izdala Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore br. 33-1/08 od 22.02.2008. godine.

Društvo je registrovano za obavljanje svih vrsta neživotnih osiguranja u skladu sa Zakonom o osiguranju (»Sl. list RCG« br. 78/06, 19/07, 53/09, 73/10, 40/11, 45/12, 6/13).

Organi Društva su: Skupština akcionara, Odbor direktora, Odbor revizora, Izvršni direktor i Sekretar. Osnovni organi upravljanja Društvom su Odbor direktora i Izvršni direktor. Pravo glasa u Skupštini imaju akcionari Društva, srazmjerno učešću u kapitalu Društva.

Na osnovu Rješenja Agencije za nadzor osiguranja br. 915-2/08 od 29.12.2008. godine izvršena je promjena poslovnog imena Društva u Akcionarsko društvo za osiguranje Delta Generali Osiguranje Podgorica, skraćeni naziv društva je „Delta Generali osiguranje“ AD Podgorica i upisana u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici 31.12.2008. godine.

Na osnovu Rješenja Agencije za nadzor osiguranja br. 03-1147/2-14 od 04.11.2014. godine izvršena je promjena poslovnog imena Društva u Akcionarsko društvo za osiguranje Generali Osiguranje Montenegro Podgorica, skraćeni naziv društva je „Generali osiguranje Montenegro“ AD Podgorica i upisana u Centralni registar Privrednih subjekata u Podgorici 14.11.2014. godine.

Za poslovanje Društva u toku 2016. godine odgovoran je Izvršni direktor Društva Dejan Bajić, diplomirani ekonomista, koji je takođe i sekretar Društva.

Članovi Odbora direktora su:

Dragan Filipović	Predsjednik
Gorana Rašić	član
Stefano Culos	član
Gregor Pilgram	član
Goran Darmanović	član

Sjedište Društva je u Podgorici, ulica Kralja Nikole br. 27A/VI.

Na dan 31.12.2016. godine Društvo je imalo 69 zaposlenih radnika (31.12.2015. godine: 71 zaposlenog radnika).

Struktura zaposlenih po stručnoj spremi

Kvalifikaciona struka zaposlenih	2016	2015
VSS	33	33
VS	2	2
SSS	34	36
Ukupno	69	71

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica **Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine**

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

2.1 Izjava o usklađenosti

Društvo ima obavezu da vodi svoje evidencije i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji RCG („Sl. list RCG“, br. 69/05, 80/08, 32/11 i 52/2016), Zakonom o računovodstvu ("Sl. list Crne Gore", br. 052/16 od 09.08.2016), Zakonom o porezu na dobit pravnih lica („Sl. list RCG“, br. 65/01, 12/02, 80/04, 40/08, 86/09, 40/11, 14/12, 61/13 i 055/16), Zakonom o osiguranju („Sl. list RCG“ br. 78/06 ,19/07, 53/09, 73/10, 40/11, 45/12 , 06/13 i 55/16), Pravilnikom o kontnom okviru društva za osiguranje („Sl. list RCG“ br. 63/10 i 78/15) i ostalim relevantnim podzakonskim aktima Agencije za nadzor osiguranja, kao i ostalom primjenjivom zakonskom regulativom u Crnoj Gori.

Priloženi finansijski izvještaji su sastavljeni i propisanoj formi obrazaca finansijskih iskaza („Sl.list CG“, br.5/11).

Imajući u vidu razlike između navedenih regulativa koje regulišu izvještavanje Društava za osiguranje, ovi finansijski izvještaji odstupaju od MSFI u sljedećem:

- 1) Društvo obračunava iznos ispravki vrijednosti potraživanja u skladu sa Odlukom o načinu procjenjivanja aktive društva za osiguranje, donijetoj od strane Agencije za nadzor osiguranja. Navedena računovodstvena politika može usloviti značajne razlike u odnosu na vrednovanje ispravki vrijednosti (obezvrjeđenja) za procijenjenu nenaplativost finansijskih instrumenata na osnovu diskontovanja očekivanih budućih novčanih tokova primjenom originalne efektivne kamatne stope u trenutku odobravanja, u skladu sa zahtjevima MRS 39 „Finansijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje“ .
- 2) Finansijski izvještaji su prikazani u formatu koji u pojedinim dijelovima odstupa od prezentacije u skladu sa zahtjevima sa MRS 1 „Prikazivanje finansijskih izvještaja“ .
- 3) Pored toga, navedeni finansijski izvještaji ne uključuju sva objelodanjivanja koja se zahtijevaju u skladu sa MSFI 4 - Ugovori o osiguranju

Usvojene računovodstvene politike korišćene za pripremu finansijskih izvještaja za 31.12.2016. godine konzistentne su sa računovodstvenim politikama primjenjenim u prethodnoj finansijskoj godini

Društvo je u sastavljanju svojih finansijskih izvještaja primjenjivalo računovodstvene politike koje su zasnovane na računovodstvenim i poreskim propisima Crne Gore.

Priloženi finansijski izveštaji predstavljaju pojedinačne finansijske izvještaje Društva.

2.2 Uporedni Podaci

Društvo je prikazalo uporedne podatke za bilans uspjeha za period 01. januar do 31. decembar 2015. godine, bilans stanja, izvještaj o promjenama na kapitalu, i bilans novčanih tokova za godinu koja se završava 31. decembra 2015. godine.

2.3 Koncept nastavka poslovanja

Finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja, koji podrazumijeva da će Društvo nastaviti da posluje u neograničenom periodu u predvidljivoj budućnosti.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA DRUŠTVA

Pri sastavljanju finansijskih izvještaja Društva, primjenjivane su računovodstvene politike koje su konzistentne sa računovodstvenim politikama primenjenim u prethodnoj finansijskoj godini.

3.1 Korišćenje procjenjivanja

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena, objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda.

Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procijenjenih iznosa.

Procjene se najvećim dijelom odnose na procjene korisnog vijeka upotrebe nekretnina i opreme, procjene obezvrjeđenja potraživanja iz poslovnih odnosa, fer vrednovanje finansijskih instrumenata raspoloživih za prodaju, rezervisanja za prijavljene, a nelikvidirane štete, rezervisanja za nastale, a neprijavljene štete, rezervisanja za izravnjanje rizika, druga osiguravajuća tehnička rezervisanja, rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade i ostala rezervisanja.

Ovlašćeni aktuar je izvršio pregled aktuarskih pozicija finansijskih izvještaja za 2016. godinu.

3.2 Preračunavanje stranih valuta

(a) Funkcionalna i valuta prikazivanja

Stavke uključene u finansijske izvještaje Društva se odmjeravaju i prikazuju u eurima (EUR) s obzirom na to da EUR predstavlja funkcionalnu valutu Društva.

(b) Transakcije i stanja

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primjenom deviznih kurseva važećih na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u bilansu uspjeha.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA DRUŠTVA (nastavak)

3.3 Ugovori u osiguranju

Klasifikacija ugovora, priznavanje i mjerenje

Društvo potpisuje ugovore o osiguranju kojima prihvata značajan rizik osiguranja od drugog lica (imaoca polise) i time prihvata da nadoknadi štetu imaocu polise, ukoliko budući nezvjesni događaj (osigurani slučaj) bude imao negativan efekat na imaoca polise.

Postoje sledeće vrste ugovora o osiguranju:

- osiguranje imovine obuhvata naknadu štete na imovini osiguranika u slučajevima predviđenim uslovima osiguranja, a najviše u visini vrijednosti imovine,
- osiguranje transporta podrazumijeva osiguranje stvari koje se prevoze, osiguranje karga i prevoznih sredstava kojima se prevoze stvari i putnici ili služe kao tehnička sredstva ili sredstva za obavljanje radova;

Klasifikacija ugovora, priznavanje i mjerenje (nastavak)

- osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti je osiguranje građanske odgovornosti (subjektivna i objektivna odgovornost). Predmet osiguranja je imovina kao cjelina, a ne jedna određena stvar. Osigurava se odgovornost iz obavljanja djelatnosti za smrt, tjelesne povrede i narušavanje zdravlja, kao i uništenje ili oštećenje imovine trećih lica;
- osiguranje od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima uključujući obavezno osiguranje od autoodgovornosti, obuhvata naknadu štete trećim licima nastala upotrebom motornog vozila;
- osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) je zaštita osiguranika i njihovih porodica od nepovoljnih posledica nezgode, uključuje i ugovaranje od strane poslodavca za zaposlene. Može se ugovoriti za slučaj smrti usled nezgode, trajnog invaliditeta, smrti usled bolesti, prolazne nesposobnosti za rad (dnevna naknada) i narušavanje zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć (troškovi liječenja);
- zdravstveno osiguranje – dopunsko zdravstveno i privatno zdravstveno osiguranje kao oblik dobrovoljnog kolektivnog osiguranja koje obezbjeđuje dodatnu zdravstvenu zaštitu, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu radi pokrića troškova u slučaju neophodne medicinske pomoći zbog iznenadne bolesti ili posledice nesređenog slučaja i nekih drugih troškova.

Za sve ove vrste ugovora, premije se priznaju kao prihod (zarađene premije) proporcionalno tokom perioda pokrića. Dio premija primljen na osnovu ugovora koji su na snazi, a koji se odnosi na rizike koji nisu istekli na dan bilansa stanja je prikazan kao prenosna premija. Potraživanja za premije su iskazana sa porezom, a prihodi od premije u iznosu umanjenom za porez.

Obaveze za štete i troškovi po osiguranju se knjiže u bilansu uspjeha u momentu nastanka na osnovu procjenjenih obaveza za naknadu štete koje treba isplatiti osiguranicima ili trećim stranama koje su oštetili osiguranici. Ovdje spadaju direktni i indirektni troškovi podmirenja i nastaju na osnovu događaja koji su se desili do datuma bilansa stanja, dok se za štetne slučajeve koji još nisu prijavljeni Društvu vrše odgovarajuća rezervisanja. Društvo ne vrši diskontovanje obaveza za neizmirene štete. Obaveze za neplaćene štete se procjenjuju pomoću podataka o procjeni pojedinačnih slučajeva o kojima Društvo ima izvještaje i statističkih analiza za štete koje su se desile, ali nisu prijavljene.

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA DRUŠTVA (nastavak)

3.4 Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja odnose se na softverske licence.

Nematerijalna ulaganja iskazuju se inicijalno po nabavnoj vrijednosti. Naknadno vrednovanje nematerijalnih ulaganja vodi se po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu ispravku vrijednosti i nastalo obezvrijeđenje.

Amortizacija se obračunava primjenom proporcionalne metode kako bi se troškovi nematerijalnih ulaganja raspodijelili u toku njihovog procijenjenog vijeka upotrebe.

Procijenjeni korisni vijek upotrebe nematerijalnih ulaganja je od 3 do 5 godina, osim ulaganja čije je vrijeme utvrđeno ugovorom.

Promjene u očekivanom korisnom vijeku upotrebe ili očekivanom obrascu potrošnje budućih ekonomskih koristi sadržanih u sredstvu se obuhvataju tako što se promijeni period ili metod amortizacije i tretiraju se kao promjene u računovodstvenim procjenama.

Izdaci vezani za razvoj ili održavanje kompjuterskih softverskih programa priznaju se kao trošak u periodu kada nastanu.

3.5 Nekretnine i oprema

Početno mjerenje nekretnina i opreme, vrši se po nabavnoj vrijednosti ili po cijeni koštanja. Nabavna vrijednost uključuje izdatke koji se direktno pripisuju nabavci sredstava.

Nekretnine i oprema nakon početnog priznavanja iskazuju se po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti i obezvrijeđenje po osnovu umanjenja vrijednosti, kada se to zahtijeva.

Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrijednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo, ukoliko je primjenljivo, samo kada postoji vjerovatnoća da će Društvo u budućnosti imati ekonomsku korist od tog sredstva i ako se njegova vrijednost može pouzdano odmjeriti. Svi drugi troškovi tekućeg održavanja terete bilans uspjeha finansijskog perioda u kome su nastali.

Amortizacija ovih sredstava se obračunava primjenom proporcionalnog metoda tokom procijenjenog korisnog vijeka upotrebe. Vijek korišćenja nekretnina i opreme i izabrani metod amortizacije potrebno je godišnje provjeravati. Ako se utvrdi da je vijek upotrebe drugačiji od već izabranog, potrebno je promijeniti ili dopuniti odluku o metodi amortizacije. Efekti takve promjene se obračunaju i iskazuju u godišnjem izvještaju u godini u kojoj je došlo do promjena. Primijenjene godišnje stope amortizacije su:

Građevinski objekti	1,3 -4,0%
Automobili	15,5 -20,0%
Računari i računarska oprema	14,3- 30,0%
Namještaj i kancelarijska oprema	10,0- 12,5%
Ostala sredstva za rad	10,0- 50,0%

Dobici i gubici po osnovu otuđenja sredstva utvrđuju se iz razlike između novčanog priliva i knjigovodstvene vrijednosti i iskazuju se u bilansu uspjeha u okviru ostalih prihoda/troškova.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA DRUŠTVA (nastavak)

3.6. Investicione nekretnine

Ulaganje u nekretnine namijenjene sticanju prihoda (investicione nekretnine) predstavlja ulaganje u imovinu koja se drži u cilju sticanja prihoda putem izdavanja u zakup ili od povećanja tržišne vrijednosti, ili i jedno i drugo, a ne za korišćenje ili prodaju u okviru redovnog poslovanja.

Investicione nekretnine se priznaju kao sredstva, kada su ispunjeni sljedeći kriterijumi:

- investicione nekretnine moraju ostvarivati ekonomske koristi;
- investicione nekretnine se koriste za izdavanje u zakup i donose zakupninu ili se prodaju i ostvaruju dobit;
- investicione nekretnine nijesu namijenjene za prodaju u bliskoj budućnosti u redovnom poslovanju;
- nabavnu vrijednost je moguće pouzdano izmjeriti.

Početno priznavanje investicionih nekretnina je po nabavnoj vrijednosti. Nabavna vrijednost predstavlja nabavnu cijenu i neposredno pripadajuće troškove nabavke.

Investicione nekretnine se naknadno vrednuju se po njihovoj fer vrijednosti procijenjenoj od strane nezavisnog procjenjivača, a dobit ili gubitak proistekao iz promjene fer vrijednosti priznaje se u korist ili na teret iskaza o ukupnom rezultatu.

Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom prodaje investicionih nekretnina, iskazuju se u iskazu o ukupnom rezultatu kao dio poslovnih prihoda ili kao dio poslovnih rashoda.

3.7 Umanjenje vrijednosti nefinansijskih sredstava

Sredstva sa neograničenim korisnim vijekom upotrebe ne podliježu amortizaciji i testiraju se na umanjenje vrijednosti jednom godišnje. Za sredstva koja podliježu amortizaciji testiranje na smanjenje njihove vrijednosti vrši se kada događaji ili izmijenjene okolnosti ukažu da knjigovodstvena vrijednost možda neće biti nadoknadiva. Gubitak zbog umanjenja vrijednosti se priznaje u visini iznosa za koji je knjigovodstvena vrijednost sredstava veća od njegove nadoknadive vrijednosti. Nadoknadiva vrijednost je vrijednost veća od fer vrijednosti sredstava umanjene za troškove prodaje i vrijednosti u upotrebi. Za svrhu procjene umanjenja vrijednosti, sredstva se grupišu na najnižim nivoima na kojima mogu da se utvrde odvojeni prepoznatljivi novčani tokovi (jedinice koje generišu gotovinu). Nefinansijska sredstva, osim goodwill-a, kod kojih je došlo do umanjenja vrijednosti se revidiraju na svaki izvještajni period zbog mogućeg ukidanja efekta umanjenja vrijednosti.

Društvo je procijenilo da u godini završenoj 31.decembra 2016. godine nije došlo do umanjenja vrijednosti nefinansijskih sredstava.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA DRUŠTVA (nastavak)

3.8 Finansijska sredstva

3.8.1 Klasifikacija

Društvo klasifikuje finansijska sredstva u sledeće kategorije: finansijska sredstva po fer vrijednosti čiji se efekti promjena u fer vrijednostima iskazuju u bilansu uspjeha, krediti i potraživanja, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i sredstva koja se drže do roka dospijeca.

Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena. Društvo će sprovesti klasifikaciju, inicijalno priznavanje i naknadno mjerenje shodno zahtjevima MRS 39 i Agencije za nadzor osiguranja.

Finansijska sredstva se početno priznaju po fer vrijednosti uvećanoj za, u slučaju finansijskih sredstava koja nisu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, direktne troškove transakcije (naknade plaćene zastupnicima, savjetnicima, berzanskim posrednicima, dažbine berzi i ostale dažbine povezane sa prenosom), a koje proizilaze neposredno iz kupovine ili izdavanja finansijskog sredstva.

3.8.1.1 Finansijska sredstva po fer vrijednosti čiji se efekti promjena u fer vrijednostima iskazuju u bilansu uspjeha

Finansijska sredstva utvrđena po fer vrijednosti preko bilansa uspjeha uključuju:

- Finansijska sredstva namijenjena trgovanju, za koja postoji tržište odnosno možemo njihovu vrijednost pouzdano izmjeriti
- Finansijska sredstva koja se prilikom inicijalnog priznavanja razvrstavaju u grupu po fer vrijednosti preko bilansa uspjeha. To su sredstva za koje mora postojati tržište odnosno možemo njihovu vrijednost pouzdano izmjeriti.

Nakon početnog priznavanja, ova finansijska sredstva se ponovo mjere po fer vrijednosti, a efekti vrednovanja i realizovani dobiti i gubici se priznaju u bilansu uspjeha. U bilansu uspjeha se priznaju i sve dobijene dividende i kamate.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA DRUŠTVA (nastavak)

3.8 Finansijska sredstva (nastavak)

3.8.1 Klasifikacija (nastavak)

3.8.1.2 Krediti (zajmovi) i potraživanja

Kreditni (zajmovi) i potraživanja su nederivativna finansijska sredstva sa fiksnim ili odredivim isplatama koja nisu kotirana na aktivnom tržištu. Ova sredstva se početno priznaju po fer vrijednosti. Svi troškovi transakcije nastali prilikom pribave se uključuju u nabavnu vrijednost sredstva.

Nakon početnog vrjednovanja, zajmovi i potraživanja se vrednuju po amortizovanom trošku korišćenjem metode efektivne kamatne stope (EKS). Kamate se priznaju u poslovnom rezultatu. Preračuni finansijskih ulaganja, koji su izraženi u stranim valutama, priznaju se u finansijskom rezultatu.

Kratkoročna potraživanja

Kratkoročna potraživanja Društva obuhvataju kratkoročna potraživanja iz neposrednih poslova osiguranja, kratkoročna potraživanja za premije reosiguranja i saosiguranja, kratkoročna potraživanja za udjele u naknadama šteta, druga kratkoročna potraživanja iz poslova osiguranja, kratkoročna potraživanja iz finansiranja i druga kratkoročna potraživanja. Potraživanja za premije osiguranja predstavljaju potraživanja od osiguranika za fakturisanu premiju osiguranja, u skladu sa ugovornim uslovima u zaključenoj polisi osiguranja. Obračun premije vrši se na osnovu Odluke o uslovima osiguranja i tarifama premija osiguranja, kojom je za svaku vrstu osiguranja određena tarifa i način obračuna premija.

Početno mjerenje (procjenjivanje) potraživanja vrši se po vrijednosti iz originalnog ugovora o osiguranju ili polise osiguranja, odnosno fakture za izvršene druge usluge, koja predstavlja pravičnu vrijednost.

Procjenjivanje naplativosti potraživanja utvrđuje se provjerom boniteta i finansijske likvidnosti dužnika, kao i dinamika dosadašnjeg izvršenja obaveze, zatim provjerom kvaliteta poslovne saradnje i provjerom kvaliteta sredstava obezbjeđenja plaćanja (Napomena 3.8.2).

3.8.1.3 Ulaganja u kapital pravnih lica i hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju

Početno priznavanje finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju se vrši po fer vrijednosti. Nakon početnog priznavanja, finansijska sredstva koja su raspoloživa za prodaju se naknadno mjere po fer vrijednosti, a efekti vrednovanja se priznaju u kapitalu dok finansijsko sredstvo ne prestaje da se priznaje, kada će akumulirani dobitak ili gubitak prethodno priznat u kapitalu biti priznat u bilansu uspjeha, ili dok se ne odredi da je finansijsko sredstvo obezvrijeđeno, kada se akumulirani gubitak priznaje u bilansu uspjeha iako priznavanje finansijskog sredstva nije prestalo.

Ulaganja u kapital pravnih lica koja nemaju kotiranu tržišnu cijenu na aktivnom tržištu i za koje su ostali metodi razumnog procjenjivanja neodgovarajući, izuzeta su od vrednovanja po tržišnoj vrijednosti i iskazuju se po nabavnoj vrijednosti, umanjenoj za ispravku vrijednosti.

Dividende po osnovu hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju priznaju se u bilansu uspjeha onda kada subjekat stekne pravo na uplatu.

3.8.1.4 Finansijska sredstva koja se drže do dospjeća

Finansijska sredstva, sa fiksnim iznosom plaćanja ili iznosom plaćanja koji se može odrediti i fiksnim rokom dospjeća, klasifikuju se kao ona koja se drže do dospjeća ako osiguravajuće društvo ima namjeru i sposobnost da ih drži do dospjeća. Ova ulaganja se pri početnom priznavanju vrednuju po nabavnoj vrijednosti, koja predstavlja fer vrijednost plaćene naknade za nabavku ulaganja. Svi troškovi transakcije nastali pri nabavci su uključeni u nabavnu vrijednost ulaganja.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA DRUŠTVA (nastavak)

3.8 Finansijska sredstva (nastavak)

3.8.1 Klasifikacija (nastavak)

3.8.1.4 Finansijska sredstva koja se drže do dospijea (nastavak)

Nakon početnog vrednovanja, finansijska sredstva se vrednuju po amortizovanom trošku korišćenjem metode efektivne kamatne stope. Kamate se priznaju u bilansu uspjeha.

Preračuni finansijskih ulaganja, koji su izraženi u stranim valutama, priznaju se u finansijskom rezultatu.

Ukoliko se fer vrijednost tih sredstava privremeno poveća ili smanji ispod knjigovodstvene vrijednosti, ta promjena ne utiče na visinu tih sredstava, odnosno te se promjene ne priznaju u poslovnim knjigama.

Sredstva koja su klasifikovana kao sredstva koja se drže do dospijea nije moguće prodati prije dospijea ili razvrstati u drugu grupu sredstava.

3.8.2 Obezvredjenje finansijskih sredstava

Obezvredjenje potraživanja

Procjenjivanje naplativosti potraživanja utvrđuje se provjerom boniteta i finansijske likvidnosti dužnika, kao i dinamikom dosadašnjeg izvršenja obaveze, zatim provjerom kvaliteta poslovne saradnje i provjerom kvaliteta sredstava obezbjeđenja plaćanja.

Za sva potraživanja, za koje se procijeni da se ne mogu naplatiti redovnim putem, pokreće se sudski spor. Takva potraživanja se odmah registruju kao rashodi perioda i za isti iznos umanjuju sredstva u bilansu stanja.

Procjenu naplativosti potraživanja kod kojih je dospelost bitan element Društvo vrši na osnovu pojedinačne procjene finansijske sposobnosti dužnika i trajanja docnje u izmirivanju obaveza prema Društvu.

Potraživanja se razvrstavaju u sljedeće kategorije:

1) prva kategorija:

- potraživanja od dužnika čija je finansijska sposobnost zadovoljavajuća po svim kriterijumima,
- potraživanja od dužnika koji svoje obaveze izmiruje blagovremeno, a izuzetno s docnjom do tri mjeseca;

2) druga kategorija:

- potraživanja od dužnika čija finansijska sposobnost nije zadovoljavajuća, ali se ne očekuje njeno pogoršanje, osim potraživanja od nesolventnog i nelikvidnog dužnika,
- potraživanja od dužnika koji svoje obaveze izmiruje s docnjom do pet, a izuzetno s docnjom do šest mjeseci;

3) treća kategorija:

- potraživanja od dužnika čija finansijska sposobnost nije zadovoljavajuća, posebno ako se uzme u obzir kriterijum solventnosti ili likvidnosti,
- potraživanja od dužnika koji svoje obaveze izmiruje s docnjom do sedam, a izuzetno s docnjom do devet mjeseci;

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA DRUŠTVA (nastavak)

3.8 Finansijska sredstva (nastavak)

3.8.2 Obezvređenje finansijskih sredstava (nastavak)

Obezvređenje potraživanja (nastavak)

4) četvrta kategorija:

- potraživanja od dužnika u stečaju ili od dužnika za koga se osnovano može očekivati da će nad njim biti otvoren stečaj,
- potraživanja od dužnika koji svoje obaveze izmiruje s docnjom od preko devet mjeseci,
- potraživanja od dužnika koji obaveze po osnovu premije neživotnog osiguranja ne plaća poslije isteka perioda osiguranja, a ako je taj period duži od jedne godine, ne plaća ih poslije isteka godinu dana od započinjanja perioda osiguranja za tu godinu,
- potraživanja od dužnika koji obaveze po osnovu premije reosiguranja ne plaća poslije isteka perioda reosiguranja, a ako je taj period duži od jedne godine, ne plaća ih poslije isteka godinu dana od započinjanja perioda reosiguranja za tu godinu,
- potraživanja od lica koje je povezano lice sa društvom, a koja bi inače bila klasifikovana u drugu ili treću kategoriju.

Otpis se za prvu kategoriju potraživanja vrši u iznosu do 10%, za drugu kategoriju u iznosu od 10% do 30%, za treću kategoriju u iznosu od 30% do 60% i za četvrtu kategoriju u iznosu od 60% do 100% potraživanja iz tih kategorija.

Obezvređenje učešća u kapitalu

Društvo smatra učešća u kapitalu obezvređenim kada postoji dokumentovano (tržišni podaci) ili procijenjeno smanjenje fer vrijednosti ovih sredstava ispod njihove nabavne vrijednosti.

Obezvređenje hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju

U slučaju finansijskih instrumenata raspoloživih za prodaju, Društvo procjenjuje na pojedinačnoj osnovi da li postoje objektivni dokazi o obezvređenju, na osnovu istih kriterijuma koji važe za finansijska sredstva koja se vrednuju po amortizovanoj nabavnoj vrijednosti. Takođe, proknjiženi iznos ispravke predstavlja kumulativni gubitak vrednovan kao razlika između amortizovane vrijednosti i tekuće fer vrijednosti, umanjen za eventualne gubitke usled obezvređenja prethodno priznate u bilansu uspjeha. U slučaju instrumenata kapitala raspoloživih za prodaju, objektivnim dokazom se smatra i "značajan" ili "prolongiran" pad fer vrijednosti instrumenta kapitala ispod nabavne vrijednosti. Ukoliko postoji dokaz o obezvređenju, kumulativni gubitak, vrednovan kao razlika nabavne vrednosti i trenutne fer vrijednosti, umanjen za eventualne gubitke usled obezvređenja prethodno priznate u bilansu uspjeha, se prenosi iz kapitala u bilans uspjeha, dok se porast fer vrijednosti nakon obezvređenja evidentira direktno kroz kapital.

3.9 Zalihe

Zalihe Društva odnose se na stanje obrazaca stroge evidencije.

Zalihe se vrednuju:

- prilikom njihovog pribavljanja
- prilikom njihovog trošenja i
- prilikom utvrđivanja stanja na kraju obračunskog perioda.

Zalihe se mjere po nabavnoj vrijednosti ili po cijeni koštanja.

Zalihe se evidentiraju po nabavnoj cijeni i razdužuju po prosječnoj nabavnoj cijeni.

3.10 Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju gotovinu na žiro-računima, deviznim računima Društva i gotovinu u blagajni.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA DRUŠTVA (nastavak)

3.11 Politika odloženih troškova pribave

U skladu sa članom 102 Zakona o osiguranju, troškovi pribavljanja osiguranja mogu se razgraničiti u srazmjeri prenosne premije i ukupne premije.

Troškove pribave čine: troškovi koji se mogu direktno pripisati pribavi (provizije, troškovi marketinga, zarada zaposlenih u pribavi, troškove obrazaca u osiguranju) i troškovi koji se ne mogu direktno pripisati pribavi koji su po ključu raspoređeni na troškove pribave. Ključ za raspodjelu ostalih troškova, koji se ne mogu direktno pripisati pribavi je odnos broja zaposlenih u pribavi i ukupnog broja zaposlenih.

3.12 Kapital

Kapital Društva čini: akcijski kapital, druge rezerve, akumulirani gubitak/dobitak prethodnih godina i dobit tekuće godine.

U skladu sa odredbama člana 21. Zakona o osiguranju („Službeni list RCG“ br.78/06, 19/07 i „Službeni list CG“ br. 53/09, 73/10, 40/11, 45/12 i 6/13) minimalni novčani dio osnovnog kapitala Društva za sve vrste neživotnih osiguranja iznosi EUR 3.000.000.

Na dan 31.12.2016. godine akcijski kapital Društva iznad je propisanog minimuma.

Adekvatnost kapitala

U skladu sa izmjenama Zakona o osiguranju kapital društva za osiguranje čini zbir osnovnog i dopunskog kapitala, umanjen za odbitne stavke. Garantni kapital čini zbir osnovnog i dopunskog kapitala.

Garantni kapital Društva, obračunat u skladu sa članom 98a Zakona o osiguranju, na 31.12.2016. godine iznosi EUR 8.378.249 i veći je od 1/3 margine solventnosti.

Osnovni kapital društva za osiguranje čine:

- 1) uplaćeni akcijski kapital društva za osiguranja, izuzev akcijskog kapitala uplaćenog na osnovu kumulativnih povlašćenih akcija;
- 2) rezerve kapitala koje se ne odnose na obaveze iz osiguranja;
- 3) rezerve iz dobiti;
- 4) prenesena dobit iz prethodnih godina.

Obračunati osnovni kapital umanjuje se za:

- 1) otkupljene sopstvene akcije;
- 2) nematerijalnu imovinu;
- 3) preneseni gubitak i gubitak tekuće godine;
- 4) razliku nediskontovanih i diskontovanih tehničkih rezervi za rezervisane štete.

Dopunski kapital društva za osiguranje čine:

- 1) akcijski kapital uplaćen na osnovu kumulativnih povlašćenih akcija;
- 2) podređeni dužnički instrumenti;
- 3) rezerve kapitala povezane sa kumulativnim povlašćenim akcijama;
- 4) druge kategorije.

Druge kategorije dopunskog kapitala su revalorizacione rezerve imovine koje ne ulaze u sastav imovine za pokriće tehničkih rezervi.

Društvo za osiguranje može u obračun dopunskog kapitala uključiti druge kategorije samo na osnovu saglasnosti regulatornog organa. Iznos dopunskog kapitala ne može prelaziti 50% iznosa osnovnog kapitala.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA DRUŠTVA (nastavak)

3.12 Kapital (nastavak)

Prilikom obračuna kapitala društva za osiguranje, zbir osnovnog i dopunskog kapitala umanjuje se za sljedeće odbitne stavke:

- 1) udjele u drugim društvima za osiguranje, društvima za reosiguranje, bankama, brokerskim i dilerskim društvima, društvima za upravljanje i drugim finansijskim institucijama, ako ti udjeli prelaze iznos od 20% učešća u kapitalu i ulaze u obračun adekvatnosti kapitala tih društava;
- 2) ulaganja u podređene dužničke instrumente i druga ulaganja u društva, koja se uzimaju u obzir pri obračunu adekvatnosti kapitala tih društava;
- 3) akcije koje se ne kotiraju na organizovanom tržištu i druga sredstva koja nije moguće koristiti za izmirenje dospjelih novčanih obaveza.

3.13 Tehničke rezerve

Tehničke rezerve služe za pokriće obaveza iz obavljanja poslova osiguranja i sastoje se od: prenosne premije osiguranja, rezervisanih šteta i rezervi za izravnanje rizika.

3.13.1 Prenosne premije

Prenosne premije predstavljaju nedospjeli dio obračunatih premija po osnovu ugovora o osiguranju na dan bilansa. Prema Zakonu o osiguranju prenosne premije se obrazuju izdvajanjem iz ukupne premije osiguranja na kraju tekućeg obračunskog perioda, odvojeno za svaku vrstu osiguranja, srazmjerno vremenu trajanja osiguranja. Osnovicu za obračun prenosne premije predstavlja iznos bruto premije u godini za koju se vrši obračun. Postupak obračunavanja prenosnih premija Društva u saglasnosti je sa metodologijom obračuna koja je propisana od strane Agencije za nadzor osiguranja Pravilnikom o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja prenosnih premija (Sl.list RCG 70/08) i u skladu je sa članom 84 Zakona o osiguranju.

3.13.2 Rezervisane štete

Rezervacija šteta vrši se u skladu sa Pravilnikom Agencije za nadzor osiguranja o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja tehničkih rezervi za rezervisane štete (Sl.list RCG 41/2011). Rezervisanim štetama u smislu ovog pravilnika smatraju se nastale prijavljene, a neriješene štete do kraja tekućeg obračunskog perioda i nastale neprijavljene štete na dan bilansa.

Rezervisane nastale prijavljene, a neriješene štete obračunavaju se na osnovu pojedinačne procjene svake štete.

Rezervisane nastale neprijavljene štete se obračunavaju, u zavisnosti od karakteristika pojedinih vrsta osiguranja i portfelja društva, kao i od raspoloživih podataka, na dan 31.12.2016. godine, sledećim metodama:

- 1) primjenom aktuarske metode lančane ljestvice (Chain Ladder), za sledeću grupu osiguranja koja se sastoji od vrsta osiguranja: osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti, ostala osiguranja imovine i osiguranje od opšte odgovornosti i posebno za sledeće vrste osiguranja: osiguranje od posledica nezgode, dobrovoljno zdravstveno osiguranje, osiguranje motornih vozila, osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila;
- 2) primjenom aktuarske metode očekivane kvote šteta na osnovu iskustva Generali grupe za ostale vrste osiguranja.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA DRUŠTVA (nastavak)

3.13 Tehničke rezerve (nastavak)

3.13.3 Rezerve za izravnjanje rizika

Rezerve za izravnjanje rizika obračunavaju se u skladu sa Pravilnikom Agencije za nadzor osiguranja o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja rezervi za izravnjanje rizika ("Sl. list Crne Gore", br. 70/08 od 19.11.2008, 01/13 od 03.01.2013). Rezerve za izravnjanje rizika obrazuju se na osnovu standardnog odstupanja godišnjih mjerodavnih tehničkih rezultata od prosječnog mjerodavnog tehničkog rezultata u posmatranom periodu za svaku vrstu neživotnih osiguranja. Osnovicu za obračun rezervi za izravnjanje rizika čini tehnička premija u samopridržaju ostvarena u tekućoj godini i standardno odstupanje. Rezerve za izravnjanje rizika obračunavaju se jednom godišnje, na kraju poslovne godine.

3.14 Primanja zaposlenih

a) Obaveze za penzije

Društvo ima plan definisanih doprinosa za penzije. Društvo izdvaja doprinose u društvene penzije fondove na obaveznoj osnovi. Kada su doprinosi uplaćeni, Društvo nema dalju obavezu plaćanja doprinosa. Doprinosi se priznaju kao troškovi primanja zaposlenih onda kada dospiju za plaćanje. Više plaćeni doprinosi se priznaju kao sredstvo u iznosu koji je moguće refundirati ili u iznosu za koji se smanjuje buduće plaćanje obaveza.

b) Ostala primanja zaposlenih – Otpremnine za odlazak u penziju

Društvo obezbjeđuje jednokratna primanja prilikom odlaska u penziju u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom (Sl.list RCG 14/2014), najmanje u visini 3 minimalne neto zarade. Pravo na ove naknade je obično uslovljeno ostajanjem zaposlenog lica u službi do starosne granice određene za penzionisanje i do ostvarenja minimalnog radnog staža. Očekivani troškovi za pomenute naknade se akumuliraju tokom perioda trajanja zaposlenja.

Definisana penziona obaveza se procjenjuje na godišnjem nivou od strane nezavisnih, kvalifikovanih, aktuara, primjenom metode projektovane kreditne jedinice. Sadašnja vrijednost obaveze po osnovu definisanih primanja utvrđuje se diskontovanjem očekivanih budućih gotovinskih isplata primjenom kamatnih stopa visokokvalitetnih obveznica Društva koje su iskazane u valuti u kojoj će obaveze za otpremnine pri odlasku u penziju biti plaćene i koje imaju rok dospjeća koji približno odgovara rokovima dospjeća obaveze za penzije.

c) Učešće u dobiti i bonusi

Društvo priznaje obavezu i trošak za bonuse i učešće u dobiti na osnovu proračuna kojim se uzima u obzir dobit koja pripada akcionarima nakon određenih korekcija. Društvo priznaje rezervisanje u slučaju ugovorene obaveze ili ako je ranija praksa stvorila izvedenu obavezu.

d) Otpremnine usled sporazumnog prekida radnog odnosa

Otpremnine se isplaćuju pri raskidu radnog odnosa prije datuma redovnog penzionisanja ili kada zaposleni prihvati sporazumni raskid radnog odnosa kao višak radne snage u zamjenu za otpremninu. Društvo priznaje otpremninu pri raskidu radnog odnosa kada je evidentno obavezno da: ili raskine radni odnos sa zaposlenim, u skladu sa usvojenim planom, bez mogućnosti odustajanja; ili da obezbijedi otpremninu za prestanak radnog odnosa kao rezultat ponude u namjeri da se podstakne dobrovoljni raskid radnog odnosa u cilju smanjenja broja zaposlenih. Otpremnine koje dospijevaju u razdoblju dužem od 12 mjeseci nakon datuma bilansa stanja svode se na sadašnju vrijednost.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA DRUŠTVA (nastavak)

3.15 Lizing

Sagledavanje da li je određeni ugovor lizing ili sadrži elemente lizinga se zasniva na suštini ugovora i zahtijeva procjenu da li ispunjenje ugovora zavisi od upotrebe određenog sredstva ili grupe sredstava i da li ugovor podrazumijeva prenos prava korišćenja sredstava.

Operativni lizing – Društvo kao zakupac

Zakup sredstava kod kojih su sve koristi i rizici u vezi sa vlasništvom zadržani kod zakupodavca, odnosno nisu prenijeti na zakupca, evidentiran je kao operativni lizing.

Plaćanja poslovnog zakupa, priznaju se kao rashod perioda u bilansu uspjeha po proporcionalnom metodu (u momentu njihovog nastanka) tokom perioda trajanja zakupa.

Operativni lizing – Društvo kao zakupodavac

Zakup je sporazum po kome zakupodavac prenosi na zakupca pravo korišćenja sredstva tokom dogovorenog vremenskog perioda u zamjenu za jedno ili više plaćanja. Kada je sredstvo dato u operativni zakup to sredstvo se iskazuje u bilansu stanja zavisno od vrste sredstva. Prihod od zakupnine priznaje se na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja zakupa.

3.16 Tekući i odloženi porez na dobit

Tekući porez na dobit

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni list CG" br. 65/01, 12/02, 80/04, 40/08, 86/09 40/11, 14/12, 61/13). Stopa poreza na dobit je proporcionalna i iznosi 9% od poreske osnovice.

Oporeziva dobit se utvrđuje na osnovu dobiti Društva iskazane u bilansu uspjeha uz usklađivanje prihoda i rashoda u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. list CG”, br. 65/01, 12/02, 80/04, 40/08, 86/09 40/11, 14/12, 61/13).

Poreski propisi Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Odloženi porez na dobit

Odloženi porez na dobit se ukalkulisava u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za privremene razlike koje nastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u finansijskim izvještajima. Međutim, ukoliko odloženi porez na dobit, pod uslovom da nije računovodstveno obuhvaćen, proistekne iz inicijalnog priznavanja sredstva ili obaveze u nekoj drugoj transakciji osim poslovne kombinacije koja u trenutku transakcije ne utiče ni na računovodstvo ni na oporezivu dobit ili gubitak, tada se on računovodstveno ne obuhvata. Odloženi porez na dobit se odmjerava prema poreskim stopama (i zakonu) koje su na snazi do datuma bilansa stanja i za koje se očekuje da će biti primijenjene u periodu u kome će se odložena poreska sredstva realizovati ili odložene poreske obaveze izmiriti. Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je verovatno da će buduća dobit za oporezivanje biti raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA DRUŠTVA (nastavak)

3.17 Prihodi od premije osiguranja

Prihodi po osnovu ugovora u osiguranju obuhvataju prihode od premije osiguranja i saosiguranja, prihode po osnovu učešća u štetama iz poslova reosiguranja, učešće u štetama iz poslova saosiguranja, prihodi od regresnih potraživanja, prihode od provizija iz poslova reosiguranja.

Prihodi od premija osiguranja se, nakon umanjenja poreza na premiju osiguranja („Sl. list CG”, br. 61/13 i 06/14), priznaju kao prihod, u skladu sa rokovima i periodima pokrivanja rizika iz odgovarajućih ugovora o osiguranju i reosiguranju.

Visina bruto premije utvrđena je tarifom premije prema vrsti osiguranja. Bruto premija osiguranja se sastoji od funkcionalne premije i režijskog dodatka. Funkcionalnu premiju čine tehnička premija i doprinos za preventivu.

Neto prihodi od premija osiguranja obračunati su iz bruto premija osiguranja, umanjeni za dio reosiguranja i ispravljani za promjenu bruto prenosne premije, koja je korigovana za učešće reosiguravača u prenosnoj premiji. Osnov za priznavanje bruto premija osiguranja su fakturisane premije.

3.18 Prihodi od drugih poslova osiguranja

Prihodi od drugih poslova osiguranja čine prihodi od provizija od reosiguranja i saosiguranja, prihodi od prodaje zelenih kartona, prihodi od usluge likvidacije šteta i drugi prihodi iz poslova osiguranja.

3.19 Finansijski prihodi

Finansijske prihode čine prihodi od kamata na depozite kod banaka, na obveznice i drugi finansijski prihodi.

Prihod od kamata se priznaje u bilansu uspjeha primjenom metode efektivne kamatne stope.

3.20 Rashodi naknada šteta

Neto rashodi za štete su obračunati bruto iznosi šteta (odštete i troškovi procjena), umanjeni za regresna potraživanja i dio reosiguranja i ispravljani za promjenu bruto rezervi za štete, koje su korigovane za učešće reosiguranja u tim rezervama. Troškovi procjene sadrže eksterne i interne troškove procjene opravdanosti iznosa odštetnih zahtjeva za slučajevne štete sa sudskim troškovima i troškovima vještaka, a sadrže i troškove naplate regresa.

3.21 Ostali troškovi, doprinosi i rezervisanja

Ostali troškovi, doprinosi i rezervisanja obuhvataju:

- rashode za povećanje ostalih tehničkih rezervi i to: rezervi za izravnjanje rizika za osiguranje kredita i rezervi za neistekle rizike;
- troškove obuhvata osiguranja, koji obuhvataju direktne i indirektne troškove obuhvata osiguranja koji su iskazani po funkcionalnom principu;
- ostale režijske troškove, koji predstavljaju funkcionalnu grupu troškova;
- ostale rashode iz poslova osiguranja, koji obuhvataju: troškove nadzornog organa, doprinos za pokriće šteta za nezaštićena i nepoznata vozila, troškove za preventivnu djelatnost, rashode obezvređenja potraživanja, otpise potraživanja i ostale rashode iz poslova osiguranja.

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA DRUŠTVA (nastavak)

3.22 Poslovni rashodi

Poslovne rashode čine: rashodi naknada šteta, rashodi za promjene neto tehničkih rezervisanja, troškovi za preventivu, garantni fond, troškovi nadzornog organa, troškovi ispravke vrijednosti premije osiguranja i rezervacije za penzije, jubilarne nagrade i otpremnine povodom penzionisanja.

3.23 Finansijski rashodi

Finansijski rashodi obuhvataju rashode kamata, gubitke kod finansijskih sredstava i finansijskih obaveza, negativne kursne razlike i druge finansijske rashode.

3.24 Doprinos za preventivu

Doprinos za preventivu se izdvaja u skladu sa Pravilnikom o maksimalnim stopama režijskog dodatka Društva.

3.25 Doprinos Garantnom fondu

Pravilnikom o kriterijumima za određivanje visine doprinosa Garantnom fondu koji je donio Savjet Agencije za nadzor osiguranja od 13.03.2013., utvrđen je kriterijum za određivanje visine doprinosa Garantnom fondu koju uplaćuju Društva za osiguranje koja su članovi Udruženja - Nacionalni biro osiguravača Crne Gore.

Redovni doprinos za obrazovanje potrebnih sredstava Garantnog fonda obračunava se množenjem iznosa bruto fakturisane premije obaveznih osiguranja u saobraćaju prethodne godine sa utvrđenom stopom.

Na osnovu Odluke Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore od 30.12.2015.godine, utvrđena je visina stope od 4,1% bruto fakturisane premije za obavezno osiguranje putnika u javnom saobraćaju od posljedica nesrećnog slučaja, osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i osiguranje vlasnika, odnosno korisnika plovnih objekata od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i 0,41% bruto fakturisane premije za osiguranje vlasnika, odnosno korisnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.

3.26 Troškovi sprovođenja osiguranja

Troškove sprovođenja osiguranja čine troškovi amortizacije, zarada, naknada zarada i ostalih primanja zaposlenih, porezi i doprinosi na isplaćene zarade, drugi troškovi rada, troškovi materijala i energije, troškovi po osnovu ugovora o djelu, zakupnine, troškovi platnog prometa i bankarskih usluga, premije osiguranja, reklame, propagande i reprezentacije i troškovi drugih usluga.

4. UPRAVLJANJE RIZIKOM OSIGURANJA I FINANSIJSKIM RIZIKOM

4.1. Rizik osiguranja

Rizik svakog ugovora u osiguranju je mogućnost nastanka osiguranog slučaja i nemogućnost tačnog određivanja visine potencijalne štete. Uzevši u obzir prirodu svakog ugovora u osiguranju, rizik osiguranja je slučajan te stoga nepredvidljiv.

Najveći rizici osiguranja su rizik od neadekvatnog tarifiranja i rezervacije šteta. Adekvatnost ovih parametara i njihove procjene zavisi od više faktora: promjena u referentnim kamatnim stopama, promjena u vrijednosti stranih valuta, javljanje novih vrsta bolesti i povećanje broja oboljelih, porast mortaliteta, prekinutih ugovora i troškova njihovog poništavanja, kao i od opštih tržišnih uslova.

U okviru grupe rizika neživotnih osiguranja se razlikuju sledeći rizici:

- (i) Rizik adekvatnosti tarifiranja,
- (ii) Rizik adekvatnosti rezervisanja,
- (iii) Rizik reosiguranja i
- (iv) Rizik katastrofalnih događaja.

i) Rizik adekvatnosti tarifiranja

Društvo upravlja rizicima osiguranja propisujući nivo samopridržaja, procedure za odobravanje ugovora, procedure za odobravanje novih proizvoda, zatim načine tarifiranja i centralizovanjem reosiguranja.

Rizik neadekvatnog tarifiranja predstavlja jedan od najvećih rizika osiguranja. Kao način smanjenja ovog rizika koriste se aktuarske procedure prilikom izračunavanja tarifa.

Pri formiranju tarifa neživotnog osiguranja, Društvo se oslanja na statističke podatke, iskustva drugih zemalja sa osiguranjem iste vrste i na mišljenje aktuaru.

Adekvatnim procedurama za tarifiranje neživotnih osiguranja, Društvo se brani od rizika neproporcionalno velikog nivoa šteta.

ii) Rizik adekvatnosti rezervisanja

Rizik rezervisanja se takođe javlja kao značajan rizik osiguranja. On predstavlja rizik stvaranja nedovoljnog iznosa rezervisanja, kojima Društvo neće biti u mogućnosti da pokrije iznos budućih troškova za štete.

Rezervisane nastale prijavljene a neriješene štete obračunavaju se na osnovu pojedinačne procjene svake štete. Rezervisane nastale neprijavljene štete obračunate su u skladu sa zahtjevom Pravilnika Agencije za nadzor osiguranja o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja rezervisanih šteta (Sl.list RCG 41/2011).

iii) Rizik reosiguranja

Društvo preuzima rizike koristeći različite tehnike koje uključuju diversifikaciju. Najvažnija metoda diversifikacije rizika osiguranja je transfer rizika na reosiguranje.

4. UPRAVLJANJE RIZIKOM OSIGURANJA I FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)

4.2. Finansijski rizik

Poslovne aktivnosti Društva ga izlažu različitim finansijskim rizicima kroz normalan tok poslovanja: rizik likvidnosti, kreditni rizik, rizik kamatne stope i devizni rizik. Društvo ima pisane procedure za upravljanja rizicima Grupe.

4.2.1. Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti generalno proizilazi iz finansiranja poslovnih aktivnosti Društva i upravljanja rizičnim pozicijama. One uključuju i rizik od nemogućnosti isplate sredstava na dan dospijeca i uz odgovarajuću kamatu, i rizik od nemogućnosti likvidiranja sredstava po prihvatljivoj cijeni i unutar prihvatljivog vremenskog okvira.

Društvo je izloženo dnevnim potrebama za isplatu sredstava koji se izmiruju iz dostupnih novčanih izvora, tj. dostupnih sredstava i priliva na tekućim računima, depozitima koji dospijevaju i drugim depozitima po viđenju. Društvo utvrđuje iznose obaveza koji dospijevaju i raspoloživih sredstava za plaćanje iznosa plativih po viđenju. S obzirom da je Društvo poslovalo tokom cijelog perioda sa visokim likvidnošću i solventnošću, Društvo nije imalo potreba za dodatnim izvorima finansiranja u vidu kredita od banaka.

4.2.2. Kreditni rizik

Društvo je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik nemogućnosti druge strane da izmiri cijeli iznos obaveze o dospijecu. Društvo klasifikuje kreditni rizik i uspostavlja limite za iznose prihvatljivog rizika koji će se desiti u zavisnosti od jednog dužnika ili grupe dužnika, i u određenim djelatnostima. Društvo upravlja identifikovanim rizicima i uzima ih u obzir jednom godišnje ili češće. Društvo upravlja kreditnim rizicima vršeći redovnu analizu mogućnosti postojanja potencijalnih dužnika da bi platili njihove obaveze.

Glavna finansijska sredstva Društva su oročeni depoziti kod banaka i gotovina, druga potraživanja, tekuća i netekuća potraživanja i investicije, koja predstavljaju maksimum izloženosti Društva kreditnom riziku vezano za finansijska sredstva.

Oročeni depoziti kod banaka odnose se na oročene depozite kod domaćih banaka koje u međunarodnom poslovnom okruženju imaju kreditni rejting zemlje u kojoj su osnovane.

Uticaj kreditnog rizika na potraživanja iz ugovora o osiguranju

Klijenti od kojih Društvo ima potraživanje iz ugovora o osiguranju mogu doći u situaciju smanjene likvidnosti što posledično može uticati na njihovu sposobnost da otplaćuju svoje obaveze. Pogoršanje uslova poslovanja dužnika takođe može uticati na tokove gotovine planirane od strane rukovodstva kao i na procjenu umanjena vrijednosti finansijskih i nefinansijskih sredstava. U mjeri u kojoj su informacije bile dostupne, rukovodstvo je izvršilo procjene očekivanih budućih tokova gotovine po premijskim potraživanjima i procijenilo obezvređenje potraživanja u skladu sa propisima Agencije za Nadzor Osiguranja i računovodstvenom politikom objelodanjenom u napomeni 3.8.2.

U skladu sa odlukom o Načinu procjenjivanja aktive društava za osiguranje Agencije za nadzor osiguranja Društvo ne vrši ispravku nedospjelih potraživanja dok ispravku dospjelih potraživanja vrši kako je opisano u Napomeni 3.8.2.

4. UPRAVLJANJE RIZIKOM OSIGURANJA I FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)

4.2 Finansijski rizik (nastavak)

4.2.3. Rizik promjene kamatnih stopa

Rizik kamatnih stopa je rizik promjena u vrijednosti finansijskih instrumenata, a koje nastaju kao rezultat promjena kamatnih stopa na tržištu.

Aktivnosti Društva izložene su riziku od promjene u nivou kamatnih stopa u dijelu kamatonosnih sredstava i obaveza.

Društvo nema eksternih pozajmica po kreditima na dan 31. decembra 2016. godine.

4.2.4. Rizik fer vrijednosti

Rukovodstvo Društva smatra da iznosi u priloženim finansijskim izvještajima odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.

4.2.5. Devizni rizik

Devizni rizik je rizik promjene deviznog kursa i njegovog uticaja na vrijednost sredstava i obaveza. Glavna strategija zaštite od deviznog rizika jeste održavanje ujednačenog odnosa devizne aktive i devizne pasive Društva.

4.3. Upravljanje rizikom kapitala

Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi da posluje u neograničenom periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi akcionarima obezbijedilo povraćaj (profit), a ostalim interesnim stranama povoljnosti, i da bi očuvalo optimalnu strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala.

Da bi očuvalo odnosno korigovalo strukturu kapitala, Društvo može da izvrši korekciju isplata dividendi akcionarima, vrati kapital akcionarima, izda nove akcije, ili, pak, može da proda sredstva kako bi smanjila dugovanje.

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

4. UPRAVLJANJE RIZIKOM OSIGURANJA I FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)

4.3. Upravljanje rizikom kapitala (nastavak)

Garantni kapital Društva, obračunat u skladu sa članovima 92 i 98a Zakona o osiguranju na 31.12.2016. godine iznosi EUR 8.378.249 i veći je od 1/3 margine solventnosti.

Adekvatnost kapitala

U EUR	<u>31.12.2016.</u>	<u>31.12.2015.</u>
I KAPITAL (III+IV-V)	8.378.249	8.023.636
II GARANTNI KAPITAL (III+IV)	8.378.249	8.023.636
III OSNOVNI KAPITAL	8.378.249	8.023.636
Akcijski kapital društva za osiguranje	4.399.000	4.399.000
Rezerve iz dobiti	4.007.875	3.677.484
Prenešena dobit iz prethodnih godina	-	-
Umanjenje za nematerijalnu imovinu	(28.626)	(52.848)
IV DOPUNSKI KAPITAL	-	-
Akcijski kapital uplaćen na osnovu kumulativnih povlašćenih akcija	-	-
Podređeni dužnički instrumenti	-	-
Rezerve kapitala povezane sa kumulativnim povlašćenim akcijama	-	-
Druge kategorije	-	-
V STAVKE ODBITKA (1+2+3)	-	-
1. Udjeli u drugim društvima za osiguranje, društvima za reosiguranje, bankama, brokerskim i dilerskim društvima, društvima za upravljanje i drugim finansijskim institucijama, ako ti udjeli prelaze iznos od 20% učešća u kapitalu i ulaze u obračun adekvatnosti kapitala tih društava	-	-
2. Ulaganja u podređene dužničke instrumente i druga ulaganja u društva iz tačke 1 ovog stava, koja se uzimaju u obzir pri obračunu adekvatnosti kapitala tih društava	-	-
3. Akcije koje se ne kotiraju na organizovanim tržištima i druga sredstva koja nije moguće koristiti za izmirenje dospjelih novčanih obaveza	-	-

Društvo je dužno da izračunava marginu solventnosti u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja visine margine solventnosti (Službeni list Crne Gore 14/13 od 15.03.2013.) i da u svom poslovanju obezbijedi da margina solventnosti uvijek bude u visini koju je utvrdio regulatorni organ. Cjelokupni obračun margine solventnosti sastoji se iz obračuna na osnovu premijskog faktora i obračuna na osnovu štetnog faktora.

Društvo za osiguranje dužno je da kapital održava najmanje u visini margine solventnosti.

Garantni kapital ne smije biti manji od 1/3 margine solventnosti.

Društvo za osiguranje dužno je da garantni kapital održava najmanje u visini akcijskog kapitala propisanog Zakonom o osiguranju.

U skladu sa navedenim, adekvatnost kapitala Društva je u skladu sa zahtjevima propisa, na dan 31. decembra 2016. godine.

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

4. UPRAVLJANJE RIZIKOM OSIGURANJA I FINANSIJSKIM RIZIKOM (nastavak)

4.3. Upravljanje rizikom kapitala (nastavak)

Obračun margine solventnosti

	<u>31.12.2016.</u>	<u>31.12.2015.</u>
1. Margina solventnosti izračunata na osnovu premije	1.747.660	1.721.255
2. Margina solventnosti izračunata na osnovu prosječnih rashoda za štete	935.859	932.490
3. Margina solventnosti za obračunski period (veći iznos od iznosa 1 i 2)	1.747.660	1.721.255
4. Margina solventnosti na 31.12. prethodne godine	2.250.000	2.250.000
5. Rezervisane štete u samopridržaju na kraju tekuće godine	4.330.407	4.229.011
6. Rezervisane štete u samopridržaju na kraju prethodne godine	4.229.011	3.816.282
7. min(1, Koeficijent(5/6))	1	1
8. Margina solventnosti na kraju godine	2.250.000	2.250.000

Utvrđivanje adekvatnosti kapitala

Kapital	<u>8.378.249</u>	<u>8.023.636</u>
Garantni kapital	<u>8.378.249</u>	<u>8.023.636</u>
Margina solventnosti	2.250.000	2.250.000
Minimalni akcijski kapital*	3.000.000	3.000.000

*Promjena Zakona o osiguranju 17. avgusta 2012. godine propisuje da akcijski kapital ne može biti manji od EUR 3.000.000 (do promjene Zakona propisan iznos minimalnog akcijskog kapitala je EUR 2.250.000). Društva za osiguranje koja se bave poslovima neživotnog osiguranja dužna su da, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove promjene u zakonskom propisu, usaglase minimalni iznos akcijskog kapitala sa navedenim zahtjevom.

U EUR	<u>31.12.2016.</u>	<u>31.12.2015.</u>
Propisani iznos akcijskog kapitala za sve vrste neživotnih osiguranja (čl. 21 Zakona o osiguranju)	3.000.000	3.000.000
Aksijski kapital preko propisanih iznosa (čl. 28 Zakona o osiguranju)	1.399.000	1.399.000
Ukupno akcijski kapital	<u>4.399.000</u>	<u>4.399.000</u>

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

5. NEMATERIJALNA IMOVINA

NABAVNA VRIJEDNOST	Licence i slična prava
Stanje na dan 01.januara 2015. godine	81.729
Nabavke u toku godine	11.047
Rashodovanje	-
Stanje na dan 31.decembra 2015. godine	92.776
Nabavke u toku godine	6.455
Rashodovanje	-
Stanje na dan 31.decembra 2016. godine	99.231
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI	
Stanje na dan 1.januara 2015. godine	(12.363)
Amortizacija	(27.565)
Rashodovanje	-
Stanje na dan 31.decembra 2015. godine	(39.928)
Amortizacija	(30,677)
Rashodovanje	-
Stanje na dan 31. decembra 2016. godine	(70.605)
Neotpisana vrijednost na dan:	
31.decembra 2015. godine	52.848
31.decembra 2016. godine	28.626

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

6. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA ZA NEPOSREDNO OBAVLJANJE DJELATNOSTI OSIGURANJA

	Objekti za neposredno obavljanje djelatnosti	Oprema i potraživanja po osnovu datih avansa za opremu	Ukupno
NABAVNA VRIJEDNOST			
Stanje na dan 1.januara 2015. godine	933.813	546.988	1.480.801
Nabavke u toku godine	20.554	123.269	143.823
Otuđenja	-	(66.891)	(66.891)
Stanje na dan 31.decembar 2015. godine	954.367	603.366	1.557.733
Nabavke u toku godine	-	61.119	61.119
Otuđenja	-	(36.543)	(36.543)
Stanje na dan 31. decembra 2016. godine	954.367	627.942	1.582.309
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI OBEZVRJEĐENJE			
Stanje na dan 1.januara 2015. godine	-	(397.736)	(397.736)
Amortizacija	(18.882)	(64.471)	(83.353)
Otuđenja	-	30.968	30.968
Obezvrjeđenje (Napomena 27)	(108.717)	-	(108.717)
Stanje na dan 31. decembra 2015. godine	(127.599)	(431.239)	(558.838)
Amortizacija	(16.535)	(70.980)	(87.515)
Otuđenja	-	36.544	36.544
Umanjenje ispravke usled revalorizacije	21.201	-	21.201
Stanje na dan 31. decembra 2016. godine	(122.933)	(465.675)	(588.608)
Neotpisana vrijednost na dan:			
31.decembra 2015. godine	826.768	172.127	998.895
31.decembra 2016. godine	831.434	162.267	993.701

Društvo je u decembru 2014. godine kupilo poslovni prostor u PC Čelebić na VI spratu ukupne površine od 768 m², kao i garažno mjesto površine 10 m². Društvo dio ovog prostora površine 409,65 m² koristi za obavljanje djelatnosti, dok dio površine 358,35 m² izdaje u zakup Čelebić DOO (napomena 7).

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

7. DUGOROČNA FINANSIJSKA ULAGANJA

	31.12.2016.	31.12.2015.
Obveznice, odnosno druge dužničke hartije od vrijednosti	12.074.436	9.019.617
Dugoročni depoziti i druga dugoročna finansijska ulaganja	-	-
Investicione nekretnine	718.566	723.232
Udjeli i učešća u društvima	50.000	50.000
Potraživanja po osnovu datih avansa	31.544	27.739
Potraživanja po osnovu ugovora o zajmu	31.586	34.378
Potraživanja po osnovu ugovora o preventivi	9.550	9.020
Ukupno	12.915.682	9.863.986

7.1. Obveznice, odnosno druge dužničke hartije od vrijednosti

	Količina	Kamata	Dospijeće	31.12.2016.	31.12.2015.
Fond rada	150	7 %	25/07/2017	65.691	126.912
Ministarstvo finansija	151	5%	3/03 i 3/09 do 2018	603.741	984.379
Crna Gora 2016	-	7.25%	08/04/2016	-	670.741
Crna Gora 2019	3.820	5.375%	20/05/2019	3.956.909	4.010.821
Crna Gora 2020	4.600	3.875%	18/03/2020	4.543.650	4.339.364
Crna Gora 2021	3.250	5.75%	10/03/2021	3.368.137	-
	11.971			12.538.128	10.132.217
Minus tekuće dospijeće (napomena 8)				(463.692)	(1.112.600)
Ukupno				12.074.436	9.019.617

U toku 2016 godine Društvo je kupilo 3.250 obveznica države Crne Gore, po nominalnoj cijeni od EUR 1.000, uz kamatnu stopu od 5.75% sa dospeljem 10.03.2021 godine. Ove obveznice Društvo je klasifikovalo kao hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju.

Hartije od vrijednosti koje je Društvo kupilo prije 2015 godine klasifikovane su kao hartije od vrijednosti koje se drže do dospelja.

Dio ovih hartija od vrijednosti koristi se za pokriće tehničkih rezervi.

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

7.2. Investicione nekretnine

Od ukupne površine od 768 m² u PC Čelebić VI sprat, Društvo izdaje u zakup dio od 358,35 m² firmi Čelebić DO. Nakon početnog priznavanja po nabavnoj vrijednosti u iznosu od EUR 808.025, Društvo je ovu nekretninu na 31.12.2015. vrednovalo po modelu fer vrijednosti. Angažovan je spoljni procjenjivač Jones Lang LaSalle d.o.o. koji je procjenu izvršio u skladu sa RICS standardim za procijenu (koji uključuju i Međunarodne Standarde Procjenjivanja - IVS) i utvrdio umanjene vrijednosti u iznosu od EUR 84.792 (Napomena 27).

Za potrebe ove procjene definicija Tržišne Vrednosti prema RICS-u je u skladu sa definicijom Fer Vrijednosti u skladu sa Međunarodnim Standardim Finansijskog Izvještavanja – IFRS 13.

Za procjenu vrijednosti nekretnine na 31.12.2016. Društvo je opet angažovalo spoljnog procjenjivača Jones Lang LaSalle d.o.o. koji je utvrdio da se tržišna vrijednost nekretnine nije mijenjala u odnosu na 2015 godinu i prema proceni iznosi 718,566 EUR .

7.3. Udjeli i učešća u društvima

Udjeli i učešća u društvima odnose se na udio u kapitalu Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore d.o.o. Podgorica. Na osnovu odluke Skupštine Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore d.o.o. Podgorica od 4.4.2008. godine, Društvo je pristupilo udruženju i uplatilo ulog od EUR 50.000.

7.4. Potraživanja po osnovu datih avansa

Dati avansi u iznosu EUR 31.544 (EUR 27.739) odnose se na date avanse po osnovu zakupa poslovnog prostora.

7.5 Potraživanja po osnovu ugovora o zajmu

Potraživanja po osnovu ugovora o zajmu u iznosu EUR 31.586 (2015: EUR 34.378) odnose se na namjenski zajam za kupovinu opreme za obavljanje pregleda tehničke ispravnosti putničkih, teretnih vozila i autobusa.

7.6. Potraživanja po osnovu ugovora o korišćenju i vraćanju sredstava preventive

Potraživanja po osnovu ugovora o preventivi u iznosu EUR 9.550 (2015: EUR 9.020) odnose se na novčanu pozajmicu iz sredstava preventive za kupovinu linije tehničkog pregleda.

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

8. KRATKOROČNA FINANSIJSKA ULAGANJA

	31.12.2016.	31.12.2015.
Kratkoročni depoziti kod banaka	2.494.063	2.955.059
Hartije od vrijednosti (Napomena 7)	463.692	1.112.600
Ukupno	2.957.755	4.067.659

Kratkoročni depoziti kod banaka odnose se na depozite po viđenju, sa kamatnim stopama od 0,01 % do 0,05 % godišnje.

Struktura depozita po bankama prikazana je u sledećem pregledu:

	31.12.2016.	31.12.2015.
PRVA BANKA	144.344	141.374
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	599.313	408.377
HIPOTEKARNA BANKA	150.385	615.914
NLB BANKA	894.882	589.071
SOCIETE GENERALE MONTENEGRO	705.139	1.200.323
Ukupno	2.494.063	2.955.059

Hartije od vrijednosti se odnose na obveznice Fonda rada koje je emitovalo Ministarstvo finansija Vlade Crne Gore, obveznice države Crne Gore i obveznice Ministarstva finansija Vlade Crne Gore, sa dospijećem do godinu dana (Napomena 7).

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

9. GOTOVINSKA SREDSTVA

	31.12.2016.	31.12.2015.
Žiro i tekući računi	45.844	56.350
Blagajna	257	226
Devizni račun	405.890	329.397
Ukupno	451.991	385.973

	31.12.2016.		31.12.2015.	
Banka	Žiro-racuni	Devizni računi	Žiro-racuni	Devizni računi
PRVA BANKA CG	18.017	-	6.740	-
HIPOTEKARNA BANKA	2.173	120	1.762	229.470
NLB BANKA	4.620	282.539	32.978	212
ADDIKO BANKA	592	-	7	-
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	14.626	123.231	1.145	99.715
ERSTE BANKA	4.441	-	32	-
UNIVERSAL CAPITAL BANK	1.375	-	13.686	-
	45.844	405.890	56.350	329.397

10. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

	31.12.2016.	31.12.2015.
a) Kratkoročna potraživanja iz neposrednih poslova osiguranja	1.458.230	2.007.559
Ispravka vrijednosti	(818.743)	(500.314)
	639.487	1.507.245
Kratkoročna potraživanja za premije reosiguranja i saosiguranja	-	135.664
Ispravka vrijednosti	-	(33.916)
	-	101.748
Kratkoročna potraživanja za udjele u naknadama šteta	15.065	59.619
b) Druga kratkoročna potraživanja iz poslova osiguranja	157.618	144.488
Ispravka vrijednosti	(78.554)	(66.807)
	79.064	77.681
c) Kratkoročna potraživanja iz finansiranja	451.011	343.613
Ispravka vrijednosti	(21.336)	(21.336)
	429.675	322.277
d) Druga kratkoročna potraživanja	828.795	337.981
Ispravka vrijednosti	(40.779)	(26.558)
	788.016	311.423
Ukupno	1.951.307	2.379.993

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

10. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (nastavak)

a) Kratkoročna potraživanja iz neposrednih poslova osiguranja

Kratkoročna potraživanja iz neposrednih poslova osiguranja se na dan 31.12.2016. godine odnose na potraživanja po osnovu premija osiguranja. Na dan 31.12.2015. godine na navedenoj poziciji bili su evidentirani i avansi u iznosu od EUR 623.381 koji su na dan 31.12.2016. godine evidentirani u okviru pozicije Ostala druga kratkoročna potraživanja-dati avansi (Napomena 10d).

Starosna struktura potraživanja po osnovu premija osiguranja sa stanjem na dan 31. decembra 2016. godine i 31. decembra 2015. godine prikazana je u sledećem pregledu:

	31. decembar 2016. godine		
	Bruto potraživanja	Ispravka vrijednosti	Neto potraživanje
Dani kašnjenja			
Nedospjelo	496.700	-	496.700
od 0-90	3.158	1.063	2.095
od 91-180	159.182	79.877	79.305
od 181-270	83.397	47.028	36.369
od 271-365	452.225	443.572	8.653
preko 365	263.568	247.203	16.365
Ukupno	1.458.230	818.743	639.487

	31. decembar 2015. godine		
	Bruto potraživanja	Ispravka vrijednosti	Neto potraživanje
Dani kašnjenja			
Nedospjelo	413.681	-	413.681
od 0-90	64.610	5.654	58.956
od 91-180	532.776	157.905	374.871
od 181-270	63.102	31.551	31.551
od 271-365	24.726	24.726	-
preko 365	285.283	280.478	4.805
Ukupno	1.384.178	500.314	883.864

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

10. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (nastavak)

a) Kratkoročna potraživanja iz neposrednih poslova osiguranja (nastavak)

Pregled dospjelih potraživanja i ispravke vrijednosti dospjelih potraživanja za premije osiguranja po vrstama osiguranja dat je u sledećem pregledu:

	31.12.2016.		31.12.2015.	
	Bruto potraživanja	Ispravka potraživanja	Bruto potraživanja	Ispravka potraživanja
Nedospjelo potraživanje	496.700	-	413.681	-
Imovina	685.184	603.334	689.288	283.713
Domaćinstvo	10.367	7560	8.140	5.511
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje	2.714	2020	2.437	938
Privatno zdravstveno osiguranje	17.889	12.007	28.458	14.361
Putno zdravstveno osiguranje	11.374	6.564	10.484	4.749
Kasko	161.913	133.133	158.402	134.567
Nezgodna	63.544	46.078	48.096	39.990
Transport	8.545	8.047	25.192	16.485
Ukupno	1.458.230	818.743	1.384.178	500.314

b) Druga kratkoročna potraživanja iz poslova osiguranja

	31.12.2016.	31.12.2015.
Regresna potraživanja	138.046	120.258
Potraživanja za isplaćene odštete za tuđ račun u inostranstvu	19.573	24.230
	157.619	144.488
Ispravka vrijednosti regresnih potraživanja	(78.555)	(66.807)
Ukupno	79.064	77.681

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

10. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (nastavak)

Kretanje na ispravci vrijednosti ukupnih potraživanja prikazano je u pregledu koji slijedi:

(U EUR)	31.12.2016.	31.12.2015.
Stanje na početku perioda/godine	648.931	598.350
Prihodi od naplaćenih spornih potraživanja (napomena 27)	(52.407)	(55.917)
Troškovi ispravke vrijednosti u toku godine (napomena 24)	362.888	106.497
Otpis potraživanja	-	1
Stanje na kraju godine	959.412	648.931

c) Kratkoročna potraživanja iz finansiranja

Kratkoročna potraživanja iz finansiranja na dan 31.12.2016. godine u iznosu EUR 429.675 odnose se na potraživanja za kamatu na obveznice.

Kratkoročna potraživanja iz finansiranja na dan 31.12.2015. godine u iznosu EUR 322.277 odnose se na potraživanja za kamatu na oročene depozit u iznosu EUR 1.489, potraživanja za kamatu na obveznice u iznosu EUR 320.780 i potraživanja za kamatu po osnovu ugovora o zajmu u iznosu od EUR 8 .

d) Druga kratkoročna potraživanja

	31.12.2016.	31.12.2015.
Potraživanja od zaposlenih	4.845	4.071
Potraživanja za zakup opreme tehničkih pregleda	2.919	9.183
Potraživanja po osnovu ugovora o zajmu	280.860	281.962
Ostala druga kratkoročna potraživanja-dati avansi	501.643	-
Dati avansi za štete iz osiguranja u inostranstvu	10.000	10.000
Ostala potraživanja-data sredstva za preventivu	13.000	10.000
Ostala potraživanja	15.528	22.765
	828.795	337.981
Ispravka vrijednosti potraživanja zakup opreme	(2.919)	(9.183)
Ispravka vrijednosti potraživanja zajam	(37.860)	(17.375)
Druga kratkoročna potraživanja, neto	788.016	311.423

Potraživanja po osnovu ugovora o zajmu u iznosu EUR 280.860 odnose se na odobrene zajmove u svrhu poboljšanja poslovnih aktivnosti iz djelatnosti zastupanja u osiguranju i poboljšanja poslovnih aktivnosti iz djelatnosti tehničkog pregleda motornih vozila. Zajmovi su odobreni na period do godinu dana, sa kamatnom stopom od 1,50% do 2% godišnje.

Ostala druga kratkoročna potraživanja-dati avansi se odnose na avanse date tehničkim centrima za avansno plaćenu zakupninu. Na 31.12.2015.godine avansi u iznosu od 623.381 su evidentirani na poziciji Kratkoročna potraživanja iz neposrednih poslova osiguranja (Napomena 10a).

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

11. ZALIHE MATERIJALA I SITNOG INVENTARA

Zalihe se odnose na stanje obrazaca stroge evidencije koji se evidentiraju po nabavnoj cijeni i razdužuju po prosječnoj nabavnoj cijeni. Stanje zaliha na dan 31.12.2016. godine je EUR 11.481 (2015: EUR 18.446).

12. UDIO REOSIGURAVAČA U TEHNIČKIM REZERVAMA

	<u>31.12.2016.</u>	<u>31.12.2015.</u>
Udio reosiguranja u prenosnoj premiji	581.586	387.586
Udio reosiguravača u rezervisanim štetama	475.550	904.007
Ukupno	<u>1.057.136</u>	<u>1.291.593</u>

13. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

	<u>31.12.2016.</u>	<u>31.12.2015.</u>
Odloženi troškovi sticanja osiguranja	1.600.269	1.388.425
Ostala aktivna vremenska razgraničenja	80.980	13.508
Ukupno	<u>1.681.249</u>	<u>1.401.933</u>

Odloženi troškovi sticanja osiguranja se odnose na razgraničene troškove pribave. Kapitalizovan je dio troškova pribave srazmjerno odnosu prenosne premije i ukupne premije na 31.12.2016. godine.

Ostala aktivna vremenska razgraničenja se odnose na unaprijed plaćene troškove zakupnina, reklame, premija osiguranja i drugih troškova.

14. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

	<u>31.12.2016.</u>	<u>31.12.2015.</u>
Odložena poreska sredstva	-	18.581
Ukupno	<u>-</u>	<u>18.581</u>

Odložena poreska sredstva se odnose na obveznice raspoložive za prodaju EUR 13.761 i porez po osnovu privremenih razlika u obračunu amortizacije u knjigama i amortizacije koja se priznaje u poreske svrhe EUR 4.820.

U 2016 godini odložena poreska sredstva koja se odnose na obveznice raspoložive za prodaju su evidentirana u okviru pozicije revalorizacione rezerve. Posto iznos korekcije greske nije materijalno značajan, nije vršena korekcija početnog stanja.

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

15. KAPITAL/OSNOVNI KAPITAL

	31.12.2016.	31.12.2015.
Akcijski kapital – obične akcije	4.399.000	4.399.000
Prenesena dobit/(gubitak) iz prethodnih godina	-	-
Neraspoređena dobit/gubitak tekuće poslovne godine	1.095.303	830.391
Ostale rezerve iz dobitka	4.007.875	3.677.484
Revalorizacione rezerve	106.142	(139.136)
Ukupno	9.608.320	8.767.739

Akcije Društva su obične (redovne) akcije koje glase na ime i čine jednu klasu akcija.

Skupština Društva je na sjednici održanoj 27.04.2016. godine, donijela Odluku o raspodjeli neto dobiti broj 04/16-OD-03, po Finansijskim izvještajima za 2015 godinu, kojom se neto dobit od EUR 830.391,40 raspoređuje na način što se odobrava isplata dividende akcionarima Društva u iznosu od EUR 500.000 u srazmjeri sa učešćem u akcijskom kapitalu u Društvu, a ostatak od EUR 330.391,40 se raspoređuje u rezerve iz dobiti.

Struktura akcijskog kapitala na dan 31.decembra 2016.godine:

Akcionari	Akcijski kapital	Broj akcija	Nominalna vrijednost akcije	Učešće u %
GENERALI OSIGURANJE SRBIJA	2.529.000	2.529	1.000	57.49%
GENERALI CEE HOLDING B.V.,Holandija	1.870.000	1.870	1.000	42.51%
Ukupno:	4.399.000	4.399	1.000	100.00%

Struktura akcijskog kapitala na dan 31.decembra 2015.godine:

Akcionari	Akcijski kapital	Broj akcija	Nominalna vrijednost akcije	Učešće u %
GENERALI OSIGURANJE SRBIJA	2.529.000	2.529	1.000	57.49%
GENERALI CEE HOLDING B.V.,Holandija	1.870.000	1.870	1.000	42.51%
Ukupno:	4.399.000	4.399	1.000	100.00%

Adekvatnost kapitala

Na dan 31. decembra 2016. godine, Društvo je usaglašeno sa svim pokazateljima adekvatnosti kapitala, zahtijevanim lokalnim propisima (Napomena 4.3.).

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

16. BRUTO PRENOSNE PREMIJE

Struktura bruto prenosne premije po vrstama osiguranja:

	31.12.2016.	31.12.2015.
Imovina	665.090	462.607
Obavezno osiguranje autoodgovornosti	3.458.461	3.171.283
Domaćinstvo	68.749	64.939
Osiguranje kredita	9.120	27.009
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje	5.076	8.153
Privatno zdravstveno osiguranje	47.287	14.428
Putno zdravstveno osiguranje	10.191	11.287
Kasko	268.015	235.352
Nezgodna	94.420	85.365
Transport	22.206	25.651
Pomoć na putu	802	1.796
Odgovornost vlasnike marine	18.756	18.756
Ukupno	4.668.173	4.126.626

Promjene na prenosnim premijama bile su sljedeće:

	31.12.2016.	31.12.2015.
Stanje na dan 1.januar	4.126.626	4.326.179
Promjena prenosne premije (Napomena 20)	541.547	(199.553)
Stanje na dan 31. decembra	4.668.173	4.126.626

17. BRUTO REZERVISANJA ZA NASTALE PRIJAVLJENE I NASTALE NEPRIJAVLJENE ŠTETE

Struktura rezervisanih šteta:

	31.12.2016.	31.12.2015.
Rezervisane nastale prijavljene štete	1.594.226	2.124.187
Rezervisane nastale a neprijavljene štete	3.211.731	3.008.831
Ukupno	4.805.957	5.133.018

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

17. BRUTO REZERVISANJA ZA NASTALE PRIJAVLJENE I NASTALE NEPRIJAVLJENE ŠTETE
(nastavak)

17.1 Rezervisane nastale prijavljene štete

Promjene na rezervisanjima za nastale prijavljene štete bile su sljedeće:

	<u>31.12.2016.</u>	<u>31.12.2015.</u>
Stanje na dan 1. januar	2.124.187	1.386.507
Promjene bruto rezervisanja za nastale prijavljene štete (Napomena 22)	(529.961)	737.680
Stanje na dan 31. decembra	<u>1.594.226</u>	<u>2.124.187</u>

Struktura rezervisanih nastalih a prijavljenih šteta po vrstama osiguranja je sljedeća:

	<u>31.12.2016.</u>	<u>31.12.2015.</u>
Putno zdravstveno osiguranje	21.936	18.698
Imovina	539.504	1.067.473
Autoodgovornost	846.542	850.956
Kasko	57.117	57.299
Nezgodna	109.597	117.259
Domaćinstvo	11	-
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje	3.799	2.714
Privatno zdravstveno osiguranje	15.720	9.788
Ukupno	<u>1.594.226</u>	<u>2.124.187</u>

17.2 Rezervisane nastale i neprijavljene štete

Promjene na rezervisanjima za nastale i neprijavljene štete bile su sljedeće:

	<u>31.12.2016.</u>	<u>31.12.2015.</u>
Stanje na dan 1. januar	3.008.831	2.837.331
Promjene bruto rezervisanja za nastale neprijavljene štete (Napomena 22)	202.900	171.500
Stanje na dan 31. decembra	<u>3.211.731</u>	<u>3.008.831</u>

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

17. BRUTO REZERVISANJA ZA NASTALE PRIJAVLJENE I NASTALE NEPRIJAVLJENE ŠTETE (nastavak)

17.2 Rezervisane nastale i neprijavljene štete (nastavak)

Struktura rezervisanih nastalih i neprijavljenih šteta po vrstama osiguranja je sledeća:

	<u>31.12.2016.</u>	<u>31.12.2015.</u>
Putno zdravstveno osiguranje	17.086	9.336
Imovina	130.814	89.200
Autoodgovornost	2.639.789	2.409.768
Kasko	38.541	51.399
Nezgoda	309.234	379.238
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje	76.267	69.890
Ukupno	<u>3.211.731</u>	<u>3.008.831</u>

18. BRUTO REZERVISANJA ZA IZRAVNANJE RIZIKA

Struktura bruto rezervisanja za izravanje rizika po vrstama osiguranja je sledeća:

	<u>31.12.2016.</u>	<u>31.12.2015.</u>
Rezervisanja za izravanje rizika- dobrovoljno zdravstveno os.	-	17.192
Rezervisanja za izravanje rizika- požar	38.843	26.716
Rezervisanja za izravanje rizika-autoodgovornost	611.023	470.180
Rezervisanja za izravanje rizika- plovni objekti	1.394	1.005
Rezervisanja za izravanje rizika-transport	7.154	4.365
Rezervisanja za izravanje rizika-opšta odgovornost	4.867	-
Rezervisanja za izravanje rizika-pomoć na putu	11.612	4.377
Rezervisanja za izravanje rizika-krediti	33.728	11.810
Rezervisanja za izravanje rizika-nezgoda	33.084	-
Rezervisanja za izravanje rizika-vazduhoplov	5.925	-
Ukupno	<u>747.630</u>	<u>535.645</u>

Obračun rezervi za izravanje rizika je izvršen u skladu sa Pravilnikom o formiranju i korišćenju rezervi za izravanje rizika.

Promjene na rezervisanjima za izravanje rizika bile su sljedeće:

	<u>31.12.2016.</u>	<u>31.12.2015.</u>
Stanje na dan 1. januar	535.645	241.006
Promjena rezervisanja za izravanje rizika (Napomena 23)	211.985	294.639
Stanje na dan 31. decembra	<u>747.630</u>	<u>535.645</u>

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

19. OSTALA REZERVISANJA

Rezervisanje za otpremnine prilikom odlaska u penziju i ostale beneficije zaposlenih sa stanjem na dan 31.12.2016. godine u iznosu EUR 3.071 (31.12.2015.:EUR 2.672) izvršeno je od strane ovlaštenog aktuara, a prema zahtjevima standarda MRS 19, po metodi kreditiranja projektovane jedinice.

Prilikom obračuna definisane obaveze za naknade pri odlasku u penziju, korišćene su sledeće aktuarske pretpostavke:

- Granice za odlazak u starosnu penziju po članu 17, 197đ i 198a Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl. List RCG br. 54/03, 39/04, 61/04, 79/04, 81/04, 14/07, 47/07 i Sl.list CG br 79/08,14/10, 78/10)

- Tablice smrtnosti Crna Gora 2010-2012.godina
- Diskontna stopa od 4%
- Procijenjena stopa rasta prosječne zarade od 2%
- Procenat fluktuacije zaposlenih od 10%.

Promjene na rezervisanjima za otpremine prilikom odlaska u penziju bile su sljedeće:

	31.12.2016.	31.12.2015.
Stanje na dan 1. januar	2.672	18.307
Promjena rezervisanja (Napomena 24)	399	(15.635)
Stanje na dan 31. decembra	3.071	2.672

20. KRATKOROČNE OBAVEZE

	31.12.2016.	31.12.2015.
Kratkoročne obaveze iz neposrednih poslova osiguranja	4.390	1.307
Kratkoročne obaveze za premije iz saosiguranja i reosiguranja	785.433	658.061
Kratkoročne obaveze za udjele u iznosima šteta	3.039	12.307
Druge kratkoročne obaveze iz poslova osiguranja	152.536	138.792
Kratkoročne obaveze prema zaposlenima	200.843	171.869
Obaveze na ime poreza za dodatnu vrijednost	953	1.004
Kratkoročne obaveze za poreze i doprinose iz dobitka	140.044	84.819
Obaveze za porez i prirez po ugovorima	210	120
Obaveze prema dobavljačima	181.177	107.971
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima	2.747	1.575
Primljeni avansi i ostale obaveze	35.293	97.707
Unaprijed obračunati troškovi	-	21.767
Doprinos preventive	708.753	616.908
Ukupno	2.215.418	1.914.207

Iznos kratkoročnih obaveza prema zaposlenima uključuje i kratkoročne obaveze za neiskorišćene dane godišnjeg odmora.

Društvo obračunava i plaća porez na premije u skladu sa Zakonom o porezu na premije osiguranja prema kome stopa poreza na premije osiguranja iznosi 9% (član 6) od naplaćene bruto premije osiguranja (član 5), izuzev za osiguranje od nezgode, dobrovoljno zdravstveno osiguranje i osiguranje poljoprivrede, za koje se porez na premije ne plaća (član 3).

Druge kratkoročne obaveze iz poslova osiguranja u iznosu od EUR 152.536 odnose se na obaveze za porez na premije osiguranja.

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

21. DUGOROČNE OBAVEZE IZ FINANSIRANJA I POSLOVANJA

	31.12.2016.	31.12.2015.
Obaveze za odloženi porez	359	-
Ukupno	359	-

Obaveze za odloženi porez se odnose na obaveze nastale po osnovu razlika u obračunu amortizacije u knjigama i amortizacije koja se priznaje u poreske svrhe.

22. PRIHOD OD PREMIJE OSIGURANJA I SAOSIGURANJA

	2016.	2015.
Obračunate bruto premije osiguranja	10.663.573	9.869.968
Primljene premije saosiguranja	293.820	397.264
	10.957.393	10.267.232
Smanjenje za udjele saosiguravača u premijama osiguranja	(44.463)	(106.009)
Smanjenje za udio reosiguranja u premijama osiguranja i za udjele retrocesionara u premijama osiguranja	(2.040.765)	(1.929.183)
Promjene bruto prenosnih premija (Napomena 15)	(541.547)	199.553
Promjene prenosnih premija za reosiguravajući dio	194.000	(2.900)
Prihod od premije osiguranja i saosiguranja	8.524.618	8.428.693

Struktura bruto premija osiguranja i saosiguranja po vrstama osiguranja:

	2016.		2015.	
	EUR	%	EUR	%
Autoodgovornost	7.105.215	66.63%	6.655.304	64,82%
Imovina	2.214.105	20.76%	2.204.295	21,47%
Nezgodna	484.365	4.54%	618.777	6,03%
Kasko	538.127	5.05%	469.333	4,57%
Privatno zdravstveno osiguranje	191.080	1.79%	154.340	1,50%
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje	33.610	0.32%	65.166	0,63%
Putno zdravstveno osiguranje	64.509	0.60%	63.161	0,62%
Domaćinstvo	32.562	0.31%	36.856	0,36%
Ukupno	10.663.573	100%	10.267.232	100%

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

23. NETO PRIHODI OD OSTALIH USLUGA

	2016.	2015.
Prihodi od zelenog kartona	298.400	276.120
Prihod od ukinutih rezervisanja, osim tehničkih rezervisanja	40.858	82.711
Prihodi od usluga za obavljanje drugih poslova osiguranja	38.079	33.840
Ukupno	377.337	392.671

Prihodi od usluga za obavljanje drugih poslova osiguranja se odnose na prihode po osnovu uslužne procjene i likvidacije šteta EUR 30.076 (2015: EUR 14.758) i prihode po osnovu provizija iz poslova saosiguranja EUR 8.003 (2015: EUR 19.082).

Prihod od ukinutih rezervisanja, osim tehničkih rezervisanja se odnosi na ukidanje rezervacije po osnovu bonusa zaposlenih za 2016 godinu.

24. RASHODI NAKNADA ŠTETA

	2016.	2015.
Obračunate bruto naknade šteta	3.287.819	3.300.305
Troškovi vezani za isplatu šteta	427.189	369.772
Umanjenje za prihode ostvarene iz bruto regresnih potraživanja	(62.611)	(69.021)
Udio u naknadama šteta iz prihvaćenih saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	695.240	44.741
Umanjenje za udio saosiguravača, reosiguravača i retrocesionara u naknadama šteta	(965.137)	(346.273)
Promjene bruto rezervisanja za nastale prijavljene štete (Napomena 16)	(529.961)	737.680
Promjena bruto rezervisanja za nastale neprijavljene štete (Napomena 16)	202.900	171.500
Promjene rezervisanja za nastale prijavljene štete za saosiguravajući i reosiguravajući dio	428.457	(496.450)
Ukupno	3.483.896	3.712.254

U troškove vezane za isplatu šteta EUR 427.189 (2015: EUR 369.772) spadaju svi operativni troškovi koji se odnose na funkciju štete, tj. procjenu i izvršenje isplate štete za osigurani slučaj.

Struktura udjela saosiguravača, reosiguravača i retrocesionara u naknadama šteta, prema vrstama osiguranja data je u sljedećoj tabeli:

	2016.	2015.
Imovina	916.463	251.556
Nezgoda	48.674	94.717
Ukupno	965.137	346.273

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

25. RASHODI ZA PROMJENE NETO TEHNIČKIH REZERVISANJA

	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Promjena rezervisanja za izravnanje rizika (Napomena17)	211.985	294.639
Ukupno	<u>211.985</u>	<u>294.639</u>

26. OSTALI TROŠKOVI, DOPRINOSI I REZERVISANJA

	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Troškovi za preventivu	121.485	113.441
Garantni fond	275.953	196.551
Troškovi nadzornog organa	97.713	95.313
Troškovi ispravke vrijednosti premije osiguranja (Napomena 10)	330.655	89.683
Troškovi ispravke vrijednosti premije saosiguranja (Napomena 10)	-	5.753
Troškovi ispravke vrijednosti premije osiguranja– direktan otpis	9.183	1.305
Troškovi ispravke vrijednosti ostalih potraživanja (Napomena 10)	32.233	11.061
Troškovi rezervacija po osnovu otpremnina za odlazak u penziju (Napomena 18)	399	-
Ukupno	<u>867.621</u>	<u>513.107</u>

27. TROŠKOVI SPROVOĐENJA OSIGURANJA

	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Troškovi sticanja osiguranja	3.575.228	3.216.813
Promjene u razgraničenim troškovima sticanja osiguranja (Napomena 13)	(211.844)	28.135
Amortizacija	66.315	65.290
Troškovi rada	<u>420.085</u>	<u>423.548</u>
Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih primanja zaposlenih	264.196	263.109
Porezi i doprinosi na isplaćene zarade	152.738	157.311
Drugi troškovi rada	3.151	3.128
Materijalni troškovi	8.841	8.507
Ostali troškovi usluga	<u>87.179</u>	<u>72.195</u>
Troškovi konsultantskih usluga	21.406	20.939
Zakupnine	1.165	-
Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	22.723	17.395
Premije osiguranja	6.489	5.236
Troškovi reklame, propagande i reprezentacije	5.399	3.952
Troškovi drugih usluga	29.997	24.673
Drugi troškovi	45.009	82.102
Umanjenje za prihode od provizije reosiguranja	(270.466)	(243.936)
Ukupno	<u>3.720.347</u>	<u>3.652.654</u>

U troškove sticanja osiguranja EUR 3.575.228 spadaju svi troškovi koji se odnose na funkcije pribave u osiguranju.

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

28. PRIHODI I RASHODI OD ULAGANJA SREDSTAVA TEHNIČKIH REZERVI

Struktura prihoda od ulaganja sredstava tehničkih rezervi data je u sljedećoj tabeli:

	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Prihodi od kamata	314.474	266.340
Pozitivne kursne razlike	50.294	73.857
Primljene zakupnine i drugi prihodi od investicionih nekretnina	60.203	60.203
Ukupno	<u>424.971</u>	<u>400.400</u>

Rashodi od ulaganja sredstava tehničkih rezervi EUR 32.454 se odnose na negativne kursne razlike u iznosu od EUR 32.125 i gubitke od finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju u iznosu od EUR 329 (2015: EUR 73.851).

29. PRIHODI I RASHODI OD ULAGANJA KOJA SE NE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA TEHNIČKIH REZERVI

Struktura prihoda od ulaganja koja se ne finansiraju iz sredstava tehničkih rezervi data je u sljedećoj tabeli:

	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Prihodi od kamata	204.670	120.295
Drugi finansijski prihodi	6.052	5.411
Drugi prihodi	103.615	101.053
Ukupno	<u>314.337</u>	<u>226.759</u>

Prihodi od ulaganja sredstava tehničkih rezervi za godinu koja se završava 31.12.2016. u iznosu EUR 204.670 (2015: EUR 120.295) odnose se na prihode po osnovu kamata od ulaganja u oročene depozite, depozite po viđenju i obveznice.

Struktura drugih prihoda data je u sljedećoj tabeli:

	<u>2015.</u>	<u>2015.</u>
Storniranje umanjenja nekretnina	16.535	-
Prihodi od otuđenja drugih nekretnina, postrojenja i opreme	3.700	5.393
Prihodi od refundacije troškova- zaposleni	449	5.068
Naplaćena otpisana potraživanja (Napomena 10)	52.407	55.917
Prihodi po osnovu povraćaja više plaćenih doprinosa za socijalno osiguranje	7.687	8.574
Prihodi po osnovu povraćaja poreza na dobit	5.089	8.292
Drugi prihodi-konačan obračun premije	8.072	8.007
Prihodi po osnovu naplate sudskih troškova	2.688	2.405
Ostali nepomenuti prihodi	6.988	7.397
Ukupno	<u>103.615</u>	<u>101.053</u>

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

**29. PRIHODI I RASHODI OD ULAGANJA KOJA SE NE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA
TEHNIČKIH REZERVI (nastavak)**

Struktura rashoda od ulaganja koja se ne finansiraju iz sredstava tehničkih rezervi data je u sljedećoj tabeli:

	2016.	2015.
Rashodi od kamata	9.510	2.370
Drugi finansijski rashodi	144	113
Rashodi od amortizacije, vrednovanje po fer vrijednosti investicionih nekretnina (Napomena 7.2)	-	84.792
Rashodi za druge nekretnine (Napomena 6)	-	108.717
Novčane kazne i odštete	74.780	95.636
Ukupno	84.434	291.628

Pozicija Novčane kazne i odštete se odnosi na sljedeće troškove:

	2016.	2015.
Ostali nepomenuti rashodi	364	764
Rashodi po osnovu likvidacije i rashodovanja osnovnih sredstava	-	750
Troškovi po knjižnim odobrenjima	11.765	13.527
Drugi rashodi- naknada za korišćenje Generali brenda	35.175	36.654
Rashodi prethodnog perioda	27.476	43.941
Ukupno	74.780	95.636

Rashodi prethodnog perioda se odnose na storniranja premije osiguranja po polisama iz prethodne godine.

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

30. POREZ NA DOBIT

30.1 Komponente poreza na dobit

	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Porez na dobit – tekući porez	140.044	84.819
Porez na dobit – odloženi porez	5.179	(4.820)
Ukupno	<u>145.223</u>	<u>79.999</u>

30.2 Usaglašavanje iznosa poreza na dobit i proizvoda rezultata poslovanja prije oporezivanja i propisane poreske stope

	<u>2016.</u>	<u>2015.</u>
Dobit prije oporezivanja	<u>1.240.526</u>	<u>910.390</u>
Porez po stopi od 9%	111.647	81.935
Efekat rashoda koji se ne priznaju za poreske svrhe	30.671	6.157
Obezvrijeđenja koja se ne priznaju za obračun poreske amortizacije	-	(17.416)
Ostala usaglašavanja	2.905	9.323
Ukupno	<u>145.223</u>	<u>79.999</u>
Efektivna poreska stopa	<u>11.71%</u>	<u>8.79%</u>

31. ZARADA PO AKCIJI

Osnovna zarada po akciji izračunava se dijeljenjem godišnje neto dobiti koji pripada vlasnicima običnih akcija sa brojem običnih akcija. Društvo je registrovano kao akcionarsko društvo čiji se akcijski kapital sa stanjem na dan 31. decembra 2016. godine sastoji od 4.399 običnih akcija. Zarada po akciji sa stanjem na dan 31. decembra 2016. i 2015. godine je prikazana u sljedećem pregledu:

	<u>31.12.2016.</u>	<u>31.12.2015.</u>
Neto dobit	1.095.303	830.391
Broj običnih akcija	4.399	4.399
Zarada po akciji	<u>248,99</u>	<u>188,77</u>

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

32. ODNOSI SA POVEZANIM STRANAMA

Naknade ključnom rukovodstvu

Pod ključnim rukovodstvom smatra se izvršni direktor, finansijski direktor, direktor IT sektora, komercijalni direktor i direktor filijale Podgorica.

Ukupan iznos bruto zarada i naknada isplaćenih ključnom rukovodstvu za 2016 i 2015 godinu je prikazan u sledećoj tabeli:

	<u>31.12.2016.</u>	<u>31.12.2015.</u>
Zarade i ostala kratkoročna primanja zaposlenih	287.459	297.547

U 2016. godini Društvo nije odobravalo zajmove zaposlenima ni rukovodstvu, niti je bilo isplata otpremnine.

Akcionar Društva je Generali osiguranje Srbija sa 57.49% učešća i Generali CEE Holding B.V., Holandija sa 42.51% učešća u akcionarskom kapitalu Društva.

U uobičajenim poslovnim aktivnostima, Društvo obavlja različite transakcije sa povezanim pravnim licima, prvenstveno po osnovu poslova osiguranja. Poslovi osiguranja sa povezanim licima vrše se prema važećim tarifama premija osiguranja koje se primjenjuju i u odnosima sa trećim licima.

a) *Potraživanja/Obaveze*

Potraživanja i obaveze od povezanih strana na 31.12.2016. godine i 31.12.2015. godine prikazani su u sljedećoj tabeli:

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

32. ODNOSI SA POVEZANIM STRANAMA (nastavak)

BILANS STANJA	2016	2015
AKTIVA		
GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o.	10.712	13.278
Potraživanja za isplaćene odštete za tuđi račun	10.712	13.278
GENERALI CEE HOLDING B.V., Prag	-	-
Potraživanja za premiju saosiguranja u zemlji-anal		
GENERALI REOSIGURANJE SRBIJA a.d.o.	4.268	25
Potraživanja po osnovu učešća u štetama od reosiguranja	4.268	25
GENERALI ZAVAROVALNICA	-	-
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	-	2.417
Potraživanja za isplaćene odštete za tuđi račun	-	2.417
ASSICURAZIONI GENERALI UK BRANCH	9.257	35.349
Potraživanja po osnovu učešća u štetama od reosiguranja	9.257	35.349
GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA	-	-
EUROP ASSISTANCE	10.000	10.000
Dati avansi za stete iz osiguranja	10.000	10.000
GENERALI OSIGURANJE DD	-	878
Potraživanja za isplaćene odštete za tuđi račun	-	878
GENERALI VERSICHERUNG AG Austrija	1.987	2.154
Potraživanja za isplaćene odštete za tuđi račun	1.987	2.154
GENERALI ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG	1.268	-
Potraživanja za isplaćene odštete za tuđi račun	1.268	0
GENERALI BIZTOSITO ZRT	-	1.128
Potraživanja za isplaćene odštete za tuđi račun	-	1.128
GENERALI ITALIA SPA	2.901	2.901
Potraživanja za isplaćene odštete za tuđi račun	2.901	2.901
GENERALI CEE HOLDING BV	-	-
CESKA POJISTOVNA	2.468	-
Potraživanja za isplaćene odštete za tuđi račun	2.468	-
GENERALI POJISTOVNA AS	-	-
GENERALI VERSICHERUNG AG Germany	-	-
GENERALI ASSURANCES GENERALES SA	-	-
Ukupno	42.861	68.130

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

32. ODNOSI SA POVEZANIM STRANAMA (nastavak)

PASIVA

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o.	-	-
GENERALI CEE HOLDING B.V., Prag	-	-
Obaveze za premiju saosiguranja u zemlji		
GENERALI REOSIGURANJE SRBIJA a.d.o.	410.409	278.037
Obaveze za premiju reosiguranja	410.409	278.037
GENERALI ZAVAROVALNICA	-	-
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	-	30.802
Obaveze-Generali brend	-	30.802
ASSICURAZIONI GENERALI UK BRANCH	370.051	367.123
Obaveze za premiju reosiguranja	370.051	367.123
GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA	-	-
EUROP ASSISTANCE	-	-
GENERALI OSIGURANJE DD	-	-
GENERALI VERSICHERUNG AG Austrija	-	-
GENERALI ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG	-	-
GENERALI BIZTOSITO ZRT	-	-
GENERALI ITALIA SPA	-	-
GENERALI CEE HOLDING BV	-	-
CESKA POJISTOVNA	-	-
GENERALI POJISTOVNA AS	-	-
GENERALI VERSICHERUNG AG Germany	-	-
GENERALI ASSURANCES GENERALES SA	-	-
Ukupno	780.460	675.962

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

32. ODNOSI SA POVEZANIM STRANAMA (nastavak)

b) *Prihodi/Rashodi*

Ostvareni prihodi i rashodi po svim osnovama od povezanih strana u toku 2016. godine i 2015. godine prikazani su u sljedećoj tabeli:

BILANS USPJEHA	2016	2015
PRIHODI		
GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o.	21.915	13.331
Prihodi po osnovu uslužne procjene i likvidacije steta	21.915	13.331
GENERALI CEE HOLDING B.V., Prag	-	838
Ostali prihodi-refundacija troškova	-	838
GENERALI REOSIGURANJE SRBIJA a.d.o.	363.000	409.070
Prihod od provizija reosiguranja	239.403	194.923
Naknade štete na teret reosiguranja	115.525	206.140
Ostali prihodi	8.072	8.007
GENERALI ZAVAROVALNICA	-	-
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	362	-
Prihodi po osnovu uslužne procjene i likvidacije steta	362	-
ASSICURAZIONI GENERALI UK BRANCH	832.132	110.471
Prihod od provizija reosiguranja	31.063	49.013
Naknade štete na teret reosiguranja	801.069	61.458
GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA	-	-
EUROP ASSISTANCE	-	-
GENERALI OSIGURANJE DD	200	-
Prihodi po osnovu uslužne procjene i likvidacije steta	200	0
GENERALI VERSICHERUNG AG Austrija	484	200
Prihodi po osnovu uslužne procjene i likvidacije steta	484	200
GENERALI ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG	-	-
GENERALI BIZTOSITO ZRT	200	-
Prihodi po osnovu uslužne procjene i likvidacije steta	200	0
GENERALI ITALIA SPA	385	200
Prihodi po osnovu uslužne procjene i likvidacije steta	385	200
GENERALI CEE HOLDING BV	-	-
ČESKA POJISTOVNA	490	-
Prihodi po osnovu uslužne procjene i likvidacije steta	490	-
GENERALI POJISTOVNA AS	-	-
GENERALI VERSICHERUNG AG Germany	491	-
Prihodi po osnovu uslužne procjene i likvidacije steta	491	-
GENERALI ASSURANCES GENERALES SA	-	-
Ukupno	1.219.659	534.110

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

RASHODI

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o.	-	-
GENERALI CEE HOLDING B.V., Prag	-	-
GENERALI REOSIGURANJE SRBIJA a.d.o.	1.109.683	991.991
Rashod po osnovu premije reosiguranja	1.106.244	991.991
Troškovi po knjižnim odobrenjima	3.439	
GENERALI ZAVAROVALNICA	2.585	-
Naknada šteta	2.585	-
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	30.246	30.802
Trošak po osnovu korišćenja Generali brenda	30.246	30.802
ASSICURAZIONI GENERALI UK BRANCH	872.081	865.906
Rashod po osnovu premije reosiguranja	872.081	865.906
GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA	-	-
EUROP ASSISTANCE	3.669	7.743
Naknada šteta	1.629	3.183
Trošak obrade šteta	2.040	4.560
GENERALI OSIGURANJE DD	13.869	4.637
Naknada šteta	13.869	4.637
GENERALI VERSICHERUNG AG Austrija	67.415	2.063
Naknada šteta	67.415	2.063
GENERALI ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG	924	3.290
Naknada šteta	924	3.290
GENERALI BIZTOSITO ZRT	2.429	480
Naknada šteta	2.429	480
GENERALI ITALIA SPA	2.535	-
Naknada šteta	2.535	-
GENERALI CEE HOLDING BV	-	-
CESKA POJISTOVNA	-	-
GENERALI POJISTOVNA AS	-	-
GENERALI VERSICHERUNG AG Germany	2.813	-
Naknada šteta	2.813	-
GENERALI ASSURANCES GENERALES SA	-	-
Ukupno	2.108.249	1.906.912

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

33. POTENCIJALNE I PREUZETE OBAVEZE

a) Sudski sporovi

Društvo vodi određene sudske sporove sa stanjem na dan 31. decembar 2016. godine koji se smatraju uobičajenim za ovu vrstu poslovanja, uključujući sporove po osnovu odštetnih zahtjeva prema različitim polisama osiguranja koje je Društvo izdalo, kao i dva radna spora. Obzirom da se ne mogu sa sigurnošću predvidjeti efekti i ishod ovih sporova, rukovodstvo Društva smatra da, uzimajući u obzir iznose rezervisanih sredstava za takve sporove u toku ili naknadne potencijalne odštetne zahtjeve, ishodi sporova u toku ili podnijetih odštetnih zahtjeva kao i onih koji eventualno predstoje protiv Društva, nemaju materijalno značajne negativne efekte na finansijsko stanje ili rezultate poslovanja Društva.

Na 31.12.2016. godine rezervisano je 129 sudskih šteta, na iznos od 640.501 eura, a za 2 radna spora rezervisano je ukupno 47.085 eura na ime otpremnina, troškova parničnog postupka i zakonske kamate.

b) Operativni lizing

Društvo ima zaključene ugovore o operativnom lizingu kao primalac i davalac lizinga.

Buduće vrijednosti minimalnih obaveza po osnovu operativnog lizinga na dan 31. decembra su prikazana kao što slijedi:

(U EUR)	2016	2015
Do godinu dana	20.261	12.912
Od 1 do 5 godina	-	-
Preko 5 godina	-	-
	20.261	12.912

Buduće vrijednosti minimalnih potraživanja po osnovu operativnog lizinga na dan 31. decembra su prikazana kao što slijedi:

	2016	2015
Do godinu dana	71.641	71.641
Od 1 do 5 godina	286.565	286.565
Preko 5 godina	210.880	282.521
	569.086	640.727

Operativni lizing se odnosi na potraživanja i obaveze Društva po osnovu izdavanja poslovnog prostora u zakup i plaćanja zakupnina za poslovne prostorije koje Društvo koristi u svrhu obavljanja djelatnosti.

34. MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA

Ovlašćeni aktuar je u svom mišljenju od 28.02.2017. godine, na osnovu podataka u finansijskim izvještajima Društva, uvida u ažurnost rješavanja odštetnih zahtjeva osiguranika, likvidnosti i solventnosti Društva, računovodstvene i ostale evidencije, primjene akata poslovne politike i politike saosiguranja i reosiguranja u periodu januar-decembar 2016. godine, dao pozitivno mišljenje.

Navedeno mišljenje dato je u skladu sa Pravilnikom o sadržini mišljenja ovlašćenog aktuara („Sl. List CG“ br. 17/13), Zakonom o osiguranju i propisima donijetim na osnovu zakona, aktima Društva i drugim propisima kojima se uređuje djelatnost osiguranja, ekonomskim načelima, pravilima aktuarske struke i struke osiguranja i profesionalne aktuarske etike.

Na osnovu prezentiranih podataka odgovornih lica Društva, aktuarske pozicije i druge veličine obezbijavaju očuvanje vrijednosti imovine i garantuju trajnu stabilnost i solventnost u poslovanju, kao i likvidnost u izvršavanju obaveza Društva iz sledećih razloga:

- Bruto i neto mjerodavni tehnički rezultat su u cjelini pozitivni;
- Tehničke rezerve su obračunate u skladu sa pravilima aktuarske struke, aktima poslovne politike Društva i zakonskim propisima;
- Društvo je obezbijedilo kvalitetna sredstva za pokriće tehničkih rezervi i kapitala, koja je deponovalo i ulagalo u skladu sa propisima, čime osiguranicima može garantovati isplatu ugovorenih obaveza u budućnosti;
- Izvršena je adekvatna rezervacija šteta za pokriće svih budućih obaveza;
- Rešavanje odštetnih zahtjeva korisnika osiguranja bilo je ažurno;
- Društvo je u toku cijele poslovne godine bilo likvidno, što je u skladu sa zakonskom regulativom i pravilima struke osiguranja;
- Margina solventnosti je izračunata u skladu sa propisima i manja je od kapitala Društva, što je u skladu sa pravilima struke osiguranja i propisima.
- Društvo je politiku reosiguranja i saosiguranja vodilo u skladu sa strukom osiguranja i aktuarskim načelima i izvršilo reosiguranje viškova rizika preko visine maksimalnog samopridržaja;

Međutim, utvrđeno je da troškovi sprovođenja osiguranja programa autoodgovornosti u tekućoj godini nisu potpuno pokriveni režijskim dodatkom i drugim prihodima. S druge strane zabilježen je pozitivan bruto i neto mjerodavni tehnički rezultat u ovoj vrsti osiguranja uz adekvatno obračunate rezerve, tako da isplata šteta i ugovorenih iznosa nisu ugroženi. Takođe, ukupni troškovi sprovođenja neživotnog osiguranja su pokriveni režijskim dodatkom osiguranja, prihodima od ulaganja i deponovanja tehničke rezerve osiguranja i ostalim poslovnim prihodima sa 93%. Neophodno je da Društvo sprovede aktivnosti kojima bi se troškovi sprovođenja osiguranja sveli u okvir dozvoljenog.

Opšta je ocjena da je Društvo dobro poslovalo i ostvarilo pozitivan poslovni rezultat u uslovima finansijske krize u Crnoj Gori i otežanim tržišnim uslovima poslovanja u djelatnosti osiguranja.

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

35. TEHNIČKE REZERVE I POKRIĆE TEHNIČKIH REZERVU

Pregled bruto tehničkih rezervi neživotnih osiguranja:

Naziv	Iznos (EUR)	%
Prenosne premije	4.668.173	45.67%
Rezervisane štete	4.805.957	47.02%
Rezerve za izravnjanje rizika	747.630	7.31%
Ukupna bruto tehnička rezerva	10.221.760	100.00%

Bruto tehničke rezerve neživotnih osiguranja, utvrđene su u skladu sa aktima poslovne politike Društva koja ova pitanja regulišu. Prenosna premija u ukupnim tehničkim rezervama učestvuje sa 45.67%, rezervisane štete sa 47.02% i rezerve za izravnjanje rizika sa 7.31%. Obračun tehničkih rezervi izvršen je u skladu sa propisima i aktima poslovne politike Društva, koja ovo pitanje regulišu.

Pregled oblika imovine za pokriće sredstava bruto tehničkih rezervi:

Naziv	Iznos	%
Tekući računi	251.991	2.47%
Kratkoročni depoziti i ulaganja u zemlji	284.258	2.78%
Državne obveznice	7.911.788	77.40%
Prenosna premija koja pada na teret reosiguravača	581.586	5.69%
Rezervisane štete koja padaju na teret reosiguravača	473.570	4.63%
Investicione nekretnine	718.567	7.03%
Ukupno	10.221.760	100.00%
Ukupna bruto tehnička rezerva	10.221.760	100.00%

Deponovanja i ulaganja sredstava bruto tehničkih rezervi u periodu januar – decembar 2016. godine, vršena su u skladu sa Zakonom i Pravilnikom Agencije za nadzor osiguranja.

Rizičnost i struktura deponovanja i ulaganja sredstava bruto tehničkih rezervi u skladu su sa Zakonom i Pravilnikom Agencije za nadzor osiguranja.

36. EKSTERNE KONTROLE

Predmet kontrole od strane Poreske uprave u 2016 bilo je utvrđivanje, prijavljivanje i plaćanje svih vrsta poreza i drugih dažbina iz nadležnosti Poreske uprave za period od poslednjeg izvršenog inspekcijskog nadzora do kontrole.

Takođe, predmet kontrole u 2016 godini bila je isplata regresa i zimnica zaposlenih za godine 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 od strane Inspekcije rada.

Generali osiguranje Montenegro a.d. Podgorica
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(Svi iznosi su u EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

37. INTERNA REVIZIJA

Plan interne revizije za 2016 kompletiran je sa svih osam revizija koje su bile planirane.

U dnevnom kontaktu sa menadžmentom Kompanije i tokom redovnih sastanaka, interna revizija se informiše o sprovođenju procesa i procedura, kao i glavnim problemima i rizicima sa kojima se Kompanija suočava. Procedura predviđa da se za sve nalaze izvrši follow up nakon 6 mjeseci ili ranije za nalaze sa uticajem visokog rizika. Interna revizija je ocijenila da su sprovedene mjere adekvatne i odgovarajuće za smanjenje rizika koji su identifikovani revizijama. U toku 2016 godine revidirani su najznačajniji procesi Društva.

Pregled izvršenih revizija i ocjena sistema internih kontrola:

R.b.	Naziv revizije	Ocjena funkcionisanjaSIK-a
1.	Revizija kasko osiguranja plovila	Adekvatna
2.	Revizija osiguranja robe u transportu	Adekvatna
3.	Revizija šteta iz osiguranja robe u transportu	Adekvatna
4.	Revizija osiguranja vazduhoplova	Adekvatna
5.	Revizija šteta iz osiguranja vazduhoplova	Adekvatna
6.	Revizija troškova sprovođenja osiguranja (amortizacija, plate, reprezentacija, službenih putovanja, usluga, zakupa, marketinga)	Adekvatna
7.	Revizija obračuna provizija	Adekvatna
8.	Revizija primjene bonus/malus sistema u osiguranju auto odgovornosti	Adekvatna

38. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA

Rukovodstvo Društva smatra da nema značajnih uskladivih događaja nakon datuma bilansa stanja koji bi uticali na finansijske izvještaje za 2016. godinu.

U Podgorici,
Dana, 27.03.2017. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskih izvještaja

J. Ražnatović



Izvršni direktor

[Handwritten signature]